



Broj: 11-07/01-02-1024-5/24  
Sarajevo, 05.03.2025. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05) i člana 20. stav (1) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/24), rješavajući po zahtjevu Javne ustanove Treća gimnazija, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo d o n o s i

**ODLUKU  
o davanju saglasnosti na  
Pravila Javne ustanove Treća gimnazija**

**I**

Daje se saglasnost na Pravila Javne ustanove Treća gimnazija.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) обратила се директорица Javne ustanove Treća gimnazija Zahtjevom, broj: 04-01-68/25 od 13.01.2025. године, за давanje saglasnosti na tekst prijedloga Pravila ove ustanove (u daljem tekstu: Prijedlog Pravila).

Nakon izvršene analize dostavljenog teksta Prijedloga Pravila, Ministarstvo je uputilo Javnoj ustanovi Treća gimnazija dva zahtjeva za postupanje, broj: 11-07/01-02-1024-1/2 od 17.01.2025. godine i broj: 11-07/01-02-1024-3/2 od 10.02.2025. godine, kako bi se otklonili utvrđeni nedostaci formalno-pravne prirode.

Nakon što je postupajući po navedenim zahtjevima Ministarstva dostavljena Odluka Školskog odbora o usvajanju Prijedloga Pravila, broj: 04-1-6-168-01/25 od 13.02.2025. godine, kao korigovani i uređeni tekst istih, odlučeno je kao u dispozitivu.

**MINISTARSTVA**

*Nada Hotić-Muminović*

Dostaviti:

- JU Treća gimnazija, Vilsonovo šetalište 16, Sarajevo;
- Evidenciji;
- Arhivi.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 562-128

Web: <http://mo.ks.gov.ba>, E-mail: [mo@mo.ks.gov.ba](mailto:mo@mo.ks.gov.ba)





Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
**JU TREĆA GIMNAZIJA**

**P R A V I L A**  
**JAVNE USTANOVE TREĆA GIMNAZIJA**

**Sarajevo, Mart, 2025. godine**



Na osnovu odredbi člana 37. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93, 13/94, 33/94), člana 108., a u vezi sa članom 20. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/24), Školski odbor Javne ustanove Treća gimnazija, na svojoj redovnoj 13. sjednici održanoj dana 13.03.2025.godine, donosi :

## P R A V I L A JAVNE USTANOVE TREĆA GIMNAZIJA

### I - OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

- (1) Ovim Pravilima JU Treća gimnazija (u dalnjem tekstu: **Škola**), pored pitanja utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo (u dalnjem tekstu: **Zakon**) uređuje i pitanja o:
- a) osnivaču Škole,
  - b) djelatnosti Škole,
  - c) organima upravljanja i rukovođenja,
  - d) stručnim organima Škole,
  - e) načinu kontrole poslovanja,
  - f) obrazovno-odgojnog radu Škole,
  - g) pedagoško-psihološkom radu sa učenicima,
  - h) statusu učenika, njihovim pravima i obavezama,
  - i) pohvalama, nagradama, odgojno-disciplinskim mjerama,
  - j) organizovanju učenika i roditelja,
  - k) statusu nastavnika, stručnih saradnika i drugih radnika,
  - l) načinu ostvarivanja saradnje Škole sa roditeljima učenika,
  - m) sadržaju i oblicima društvene, kulturne i sportske aktivnosti Škole,
  - n) zastupanju i predstavljanju,
  - o) općim aktima koji se donose u Školi i načinu njihovog donošenja,
  - p) sindikalnoj organizaciji Škole,
  - q) radu Škole u uslovima elementarnih nepogoda i drugih vanrednih stanja,
  - r) poslovnoj tajni,
  - s) javnost rada,
  - t) finansiranju rada Škole,
  - u) drugim pitanjima utvrđenim Zakonom
- (2) Pravila škole su osnovni opći akt Škole i svi drugi pravni akti Škole koji se donose radi detaljnijeg pravnog uređivanja pitanja iz stava (1) člana ili u vezi s tim pitanjima moraju biti u skladu sa Zakonom i ovim Pravilima.

#### Član 2. (Definicija pojmova)

- (1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Pravilima imaju sljedeća značenja:
- a) eksperimentalni program je program kojim se provjerava vrijednost novih obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada, kao i nove nastavne opreme,

- b) **EMIS**(Education Management Information System) je sistem za prikupljanje, obradu i generisanje podataka i statističkih izvještaja na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja,
- c) **ferijalna praksa** je angažman učenika u vrijeme raspusta sa punim ili djelimičnim radnim vremenom, dugoročnog ili kratkoročnog karaktera, sa definisanim novčanom naknadom ili bez novčane naknade u skladu sa važećim propisima,
- d) **godišnji program rada škole** predstavlja dokument koji, po utvrđenoj proceduri, donosi školski odbor na početku svake školske godine, a njime se utvrđuju obaveze škole i rad u cjelini u tekućoj školskoj godini,
- e) **Individualno prilagođeni program (u dalnjem tekstu: IPP)** je pisani i razvojni dokument kojim se preciziraju ciljevi koje učenik treba postići tokom postavljenog razdoblja pomoći strategija podučavanja, resursa i podrške neophodnih za ostvarenje tih ciljeva. IPP se priprema i realizuje kroz nivoe podrške prema odgojno-obrazovnim potrebama djeteta, te se prilikom izrade vrši metodička i sadržajna prilagodba,
- f) **Individualizirani edukacijski program (u dalnjem tekstu: IEP)** je pisani i razvojni dokument, odnosno mapa koja sadrži programe edukacije i odgojne podrške koji će pomoći učeniku u odgojno-obrazovnom procesu i ostvarivanju obrazovnih ciljeva. IEP je dokument koji se na osnovu procjene i opservacije znanja, vještina i sposobnosti djeteta izrađuje za određenog učenika i ima za cilj da zadovolji odgojno-obrazovne potrebe učenika, suština je u metodičkoj, ali ne i u sadržajnoj prilagodbi. IEP se može izraditi samo za neke nastavne predmete ili aktivnosti ili za sve nastavne predmete i aktivnosti,
- g) **Individualno tranzicijski program (ITP)** je pisani i razvojni dokument, što znači da je promjenjiv i vremenski osjetljiv. Planiranjem tranzicije skupljaju se podaci od pojedinaca i iz različitih raspoloživih okruženja unutar škole i izvan razine škole, sa ciljem koherentnog planiranja učenikovog prijelaza iz jednog okruženja u drugo okruženje kao i prijelaz mladog lica u život odraslog čovjeka,
- h) **inkluzija** obuhvata proces sistemske reforme koja sadrži promjene i modifikacije u sadržaju, metodama nastave, pristupima, strukturama i strategijama u obrazovanju prevazilaženje prepreka sa vizijom koja služi da obezbijedi svim učenicima relevantne starosne dobi, iskustvo ravnopravnog i participativnog učenja i okruženja koje najbolje odgovara njihovim potrebama. Inkluzija je pristup obrazovanju i društvu temeljen na ljudskim pravima. Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva individualni pristup i prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama i mogućnostima učenika, a u svrhu postizanja njegovog punog intelektualnog, socijalnog, emocionalnog, fizičkog i akademskog potencijala,
- i) **inspekcijski nadzor nad radom škole** podrazumijeva nadzor koji u skladu sa zakonom vrši prosvjetni inspektor u oblasti primjene zakona, podzakonskih propisa i općih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, preduzimanja mjera u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona,
- j) **kombinirana odjeljenja/razredi/grupe/klase** su takva odjeljenja u kojima istovremeno i u istoj učionici radi jedan nastavnik sa dva ili više razreda u skladu sa pedagoškim standardima i normativima,
- k) **Nastavni plan** je dokument kojim se propisuju odgojno-obrazovna područja, odnosno nastavni predmeti koji će se izučavati u školi, redoslijed izučavanja tih predmeta po razredima, sedmični

i godišnji broj nastavnih časova za obavezne, fakultativne i izborne nastavne predmete, a u vezi s tim i struktura školske godine,

- l) **Nastavni program** je dokument kojim se propisuje obim, dubina i redoslijed nastavnih sadržaja u pojedinom nastavnom predmetu,
- m) **Nastavničko vijeće** je stručni organ koga čine direktor, pomoćnik direktora/voditelj dijela nastavnog procesa, nastavnici i stručni saradnici škole,
- n) **Kurikulum** je skladno uređen sistem planiranja, izvedbe, vrednovanja i reguliranja odgojno-obrazovnog rada u užem i širem smislu kao dio preduniverzitetske obrazovne reforme,
- o) **odgojno-disciplinska mjera** je mjera koja se izriče učeniku zbog povrede učeničke dužnosti i kršenja odredbi Pravila škole i Kućnog reda škole,
- p) **odjeljensko vijeće** je stručni organ koga čine razrednik, nastavnici koji realiziraju nastavu u tom odjeljenju, asistent u nastavi u tom odjeljenju i koordinator praktične nastave. Odjeljenskim vijećem predsjedava razrednik,
- q) **online nastava** je izvođenje obrazovnog procesa uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- r) **osnivač** je Skupština Kantona Sarajevo koja može samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem osnovati školu kao javnu ustanovu u skladu sa Zakonom,
- s) **pedagoška i metodička praksa** predstavljaju oblike pripreme studenata za rad u nastavnom procesu u okviru nastavnog plana i programa visokoškolske ustanove,
- t) **pedagoškim standardima i normativima** utvrđuju se materijalni, kadrovski i drugi uvjeti prilikom organizacije rada, izgradnje i opremanja školskog prostora, koji osiguravaju jednake uvjete za rad i ravnomjeran razvoj svih škola,
- u) **Pravila škole** su opći akt škole koji donosi školski odbor škole, uz saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
- v) **prevencija** je proces kojim se osnažuju pojedinci i sistemi kako bi bili spremni odgovoriti životnim izazovima, događajima i tranzicijama, stvarajući i podupirući uslove koji će promovisati zaštitu prava, prihvatljiva ponašanja i zdrave životne stilove, te omogućavati razvijanje i učvršćivanje prosocijalnih oblika ponašanja i time posredno preduprijediti ispoljavanje neprihvatljivih oblika ponašanja,
- w) **redovna nastava** je nastavom predviđena odgojno-obrazovna djelatnost u školi koja obavezuje na pohađanje, odnosno učestvovanje u odgojno-obrazovnom i školskom radu prema propisanom nastavnom planu i programu,
- x) **samovrednovanje** je proces kojim se obavezno vrednuju: kvalitet školske kulture, kvalitet školske klime, kvalitet nastave i vannastavnih aktivnosti, kvalitet rada stručne službe škole, saradnja škole sa društvenom zajednicom, kao i drugi elementi,
- y) **stručno usavršavanje** provodi se u cilju praćenja razvoja i napretka određenih naučnih dostignuća, unapređivanja pedagoške teorije i prakse. Nastavnici i stručni saradnici dužni se da se kontinuirano stručno usavršavaju i razvijaju kompetencije radi boljeg obavljanja posla, te unapređivanja nivoa postignuća učenika,
- z) **stručni aktiv škole** obrazuju nastavnici istog nastavnog predmeta ili dva i više srodnih predmeta, odnosno nastavnici određenih nastavnih oblasti,

- aa) stručni nadzor obuhvata aktivnosti koje obavlja Javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu Institut) u vezi s organizacijom i izvođenjem nastave, nadzor nad radom direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih i drugih saradnika radi unapređenja odgojno-obrazovnog rada,
  - bb) Školski odbor je organ upravljanja u školi,
  - cc) vannastavne aktivnosti učenika provode se u vidu vannastavnih i posebnih programa putem sekcija, klubova, grupe, učeničkih zadruga, projekata i drugih oblika,
  - dd) vanjsko vrednovanje je vrednovanje koje se provodi u školama radi unapređenja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada,
  - ee) Vijeće roditelja je tijelo u školi koje se bira za tkuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja,
  - ff) Vijeće učenika u školi čine predstavnici učenika svakog odjeljenja škole
  - gg) Zajednica škola je udruživanje u jednu ili više zajednica škola radi međusobne saradnje u ostvarivanju zajedničkih interesa i pružanja pomoći u odgojno-obrazovnom radu, s tim da zajednica nema svojstvo pravnog lica,
  - hh) zaštita učenika podrazumijeva postupanje svih subjekata uključenih u odgojno-obrazovni proces u skladu sa principom najboljeg interesa djeteta u procesu pružanja podrške učeniku posebno u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta.
- ii) Individualni plan podrške (IPP) je razvojni dokument kojim se sistematicno i timski planiraju mjere u okviru škole s ciljem pružanja odgojnoobrazovne podrške i stručnog tretmana u najboljem interesu djeteta;
- jj) Individualni plan brige (IPB) je razvojni dokument u cilju pružanja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana u najboljem interesu djeteta, kojim se planiraju mjere u školi i izvan nje, a u njegovoj izradi i realizaciji učestvuju: učenik, roditelj, stručna služba škole, nastavnici, te stručne službe u zajednici.
- (2) Ostali pojmovi iz ovih Pravila, a koji nisu definisani u stavu (1) ovog člana ili u drugim članovima ovih Pravila, definisani su Zakonom i podzakonskim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja.

### Član 3. (Organizovanje Škole)

- (1) Škola je organizovana kao srednja škola u kojoj se stiče srednja stručna spremna, a registrovana je kao gimnazija.
- (2) Školovanje redovnih učenika u Školi traje četiri godine, nakon čega se stiče srednja stručna spremna IV (četvrtog) stepena.

### Član 4. (Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda)

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovim Pravilima podrazumijeva uključivanje oba roda.

**Član 5.**  
**(Zabrana diskriminacije i političkog djelovanja)**

- (1) U školi je zabranjena svaka vrsta diskriminacije u skladu sa zakonom.
- (2) Bliži propis koji reguliše prepoznavanje, prevenciju i zaštitu od diskriminacije donosi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: **Ministarstvo**).
- (3) U školi je zabranjeno političko organiziranje i političko djelovanje pojedinaca i političkih partija.

**Član 6.**  
**(Videonadzor)**

- (1) U Školi postoji videonadzor u cilju zaštite sigurnosti učenika, a u skladu sa zakonom kojim se reguliše zaštita ličnih podataka.
- (1) Pregled video nadzora obavlja se po ovlaštenju direktora.

**Član 7.**  
**(Upotreba jezika i pisma u nastavi)**

- (1) Nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada u školi realiziraju se na jednom od tri službena jezika Federacije BiH: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, a po potrebi i znakovni jezik.
- (2) U nastavi se koriste oba zvanična pisma BiH (latinica i cirilica), a po potrebi i Brajevo pismo.

**Član 8.**  
**(Izborni predmeti)**

- (1) Škola će unapređivati i štititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga.
- (2) Škola ne može poduzimati bilo kakve mjere i aktivnosti kojima bi se ograničavala sloboda izražavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugačijih vjerskih uvjerenja.
- (3) Imajući na umu različitost uvjerenja/vjerovanja u BiH, učenici će pohađati časove vjeronauke/vjeronauka samo ako su u skladu s njihovim uvjerenjem ili uvjerenjima njihovih roditelja.
- (4) Učenici koji ne žele pohađati vjeronauku/vjeronauk neće ni na koji način biti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na druge učenike.
- (5) Škola je dužna osigurati uvjete da učenici pohađaju nastavni predmet vjeronauku/vjeronauk, a učenicima koji ne pohađaju vjeronauku/vjeronauk omogućiti će se pohađanje jednog od alternativnih izbornih predmeta za koji se opredijeli većina učenika jednog razreda na početku školovanja u srednjoj školi.
- (6) Promjena izbora u smislu stava (5) ovog člana moguća je na zahtjev roditelja/staratelja/usvojitelja (u dalnjem tekstu: roditelj) u skladu sa standardima i normativima.

**Član 9.**  
**(Troškovi srednjeg obrazovanja)**

- (1) Redovno obrazovanje učenika u Školi je besplatno.
- (2) Učenici strani državljanji, koji nemaju prebivalište na teritoriji Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Kanton), obavezni su sufinansirati troškove obrazovanja u Školi u skladu sa odlukom Vlade Kantona Sarajevo.

**Član 10.**  
**(Autonomija i sloboda)**

- (1) Škola uživa odgovarajući stepen autonomije, u skladu s važećim propisima, a naročito u pogledu zapošljavanja nastavnog, stručnog i drugog kadra, te slobode rada nastavnika.
- (2) Škola poštuje odgovarajući stepen slobode nastavnika da izvodi nastavu na način koji smatra odgovarajućim u skladu sa standardima profesije, dobrim praksama i društveno i tehnički prihvatljivim oblicima i metodama podučavanja, pri čemu škola mora voditi računa o standardima i održivosti postojećih i primjeni novih oblika i metoda u nastavnom procesu.
- (3) Škola pruža nastavnicima optimalnu podršku pri ostvarivanju profesionalnih standarda u izvođenju nastave.

**Član 11.**  
**(Zajednica srednjih škola)**

- (1) Škola ima autonomiju u organizaciji odgojno-obrazovnog rada u segmentima koji nisu propisani Zakonom.
- (2) Autonomija škole ogleda se i u pravu da se udružuje u jednu ili više zajednica škola (u dalnjem tekstu: **zajednica**) radi međusobne saradnje u ostvarivanju zajedničkih interesa i pružanja pomoći u odgojno-obrazovnom radu, s tim da zajednica nema svojstvo pravnog lica.
- (3) Prava, obaveze i međusobni odnosi škola udruženih u zajednicu utvrđuju se ugovorom.
- (4) Zajednica, uz saglasnost Ministarstva, donosi pravila kojima se reguliraju poslovi, zadaci, organi i rad zajednice.
- (5) Zajednica se upisuje u registar zajednica koji vodi Ministarstvo.

**II- PODACI O ŠKOLI I NJEN PRAVNI STATUS**

**Član 12.**  
**(Naziv Škole i upis u registar)**

- (1) Škola je javna ustanova u državnoj svojini i posluje pod nazivom Javna ustanova Treća gimnazija.
- (2) Osnivač Javne ustanove Treća gimnazija je Skupština Kantona Sarajevo, u skladu sa Odlukom Kantona Sarajevo o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o zadržavanju prava osnivača Javne ustanove Treća gimnazija Sarajevo, broj: 01-023-140/97, od 24. 7. 1997. godine.
- (3) Škola je upisana u sudski registar kod nadležnog suda u Sarajevu i danom upisa stekla je svojstvo pravnog lica sa svim pravima propisanim Ustavom, Zakonom i ovim Pravilima.

**Član 13.**  
**(Natpisna ploča Škole)**

- (1) Škola obavezno latiničnim i i ciriličnim pismom ističe naziv na zgradu u kojoj je njezino sjedište.
- (2) Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb Kantona Sarajevo, naziv Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovina i Kanton Sarajevo.

**Član 14.**  
**(Sjedište i statusne promjene Škole)**

- (1) Sjedište Škole je u ulici Vilsonovo šetalište 16 u Sarajevu.
- (2) Škola ima status redovne srednje škole.
- (3) Odluke o statusnim promjenama Škole donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.
- (4) Odluka o statusnoj promjeni Škole može se donositi najkasnije šest mjeseci prije početka primjene, a primjenjuje se od početka naredne školske godine.

**Član 15.**  
**(Upis u registar)**

Škola je upisana u Registar srednjih škola pod brojem 3. na strani 3. koje vodi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

**Član 16.**  
**(Dan Škole)**

- (1) Dan Škole je 21. mart.
- (2) Dan Škole se obilježava svečano javnim, kulturnim i sportskim aktivnostima, kojima se ističu postignuti rezultati u radu Škole, te takmičenjima u znanju iz pojedinih predmeta, u skladu sa mišljenjima i Odlukama stručnih aktiva i Godišnjim programom rada Škole.

**Član 17.**  
**(Pečat i štambilj Škole)**

- (1) Škola ima svoj pečat i štambilj.
- (2) Pečat Škole, njegov oblik, veličina i sadržaj - usklađen je sa Zakonom o pečatu Kantona Sarajevo i isti se koristi kao dokaz autentičnosti svakog dokumenta koji Škola izdaje.
- (3) O vrsti i broju pečata i štambilja odlučuje direktor.

**Član 18.**  
**(Logo Škole)**

- (1) Škola ima svoj znak - logotip.
- (2) Sadržaj i oblik znaka logotipa reguliše se posebnom odlukom koju donosi Školski odbor.

### **III - PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ŠKOLE**

#### **Član 19.** **(Predstavljanje i zastupanje)**

- (1) Školu zastupa i predstavlja direktor Škole (u dalnjem tekstu: **direktor**).
- (2) Direktor je obavezan ovlastiti lice za obavljanje poslova direktora u slučaju njegovog odsustva, a ako direktor nije u mogućnosti ovlastiti lice Školski odbor donosi odluku o ovlašćenju.
- (3) U vanrednim situacijama kada je direktor privremeno spriječen da obavlja poslove iz nadležnosti direktora, uz saglasnost Ministarstva, ovlašćuje nastavnika ili stručnog saradnika koji ispunjava uslove za direktora koji će, pored svojih poslova, obavljati i poslove i radne zadatke direktora, sve dok traje ta spriječenost.

#### **Član 20.** **(Pravni promet)**

U pravnom prometu sa trećim licima, Škola istupa u svoje ime i za svoj račun i u tom prometu odgovara svim svojim sredstvima, potpuna odgovornost.

### **IV - DJELATNOST ŠKOLE**

#### **Član 21.** **(Djelatnost Škole)**

- (1) Djelatnost Škole je obrazovanje redovnih učenika u trajanju od četiri godine, u skladu sa Nastavnim planom i programom za gimnazije.
- (2) Šifra djelatnosti Škole je 85.31- opće srednje obrazovanje.

#### **Član 22.** **(Druge djelatnosti Škole)**

- (1) Srednje obrazovanje i odgoj učenika je djelatnost od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.
- (2) Škola može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, u manjem obimu ili povremeno, a koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost ili koje doprinose potpunijem korištenju kapaciteta i materijala za obavljanje registrovane djelatnosti, a pod uslovom da ne ugroze osnovnu registrovanu djelatnost.

#### **Član 23.** **(Saradnja sa drugim ustanovama)**

U vezi sa obavljanjem djelatnosti Škola sarađuje sa drugim školama, drugim ustanovama, udruženjima te drugim pravnim i fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

## V - ODGOJNO - OBRAZOVNO RAD ŠKOLE

### Član 24. (Kurikulum)

- (1) Kurikulum je skladno uređen sistem planiranja, izvedbe, vrednovanja i reguliranja odgojno-obrazovnog rada u užem i širem smislu kao dio preduniverzitetske obrazovne reforme.
- (2) U užem smislu, odgojno-obrazovni rad ostvaruje se na osnovu nastavnog plana i programa/predmetnog kurikuluma zasnovanog na ishodima učenja, koji će dovesti do jačanja učeničkih znanja, vještina i kompetencija.
- (3) U širem smislu, odgojno-obrazovni rad ostvaruje se na osnovu dokumenta na kojem se koncipira, i koji će dovesti do postizanja optimalnog i cjelovitog razvoja učenika.
- (4) Ministarstvo, na prijedlog Instituta donosi bliži propis o Kurikulumu kojim je obuhvaćen odgojno-obrazovni rad u okviru Kurikuluma u užem smislu, te odgojno-obrazovni rad kroz vannastavne aktivnosti, posebne programe, pitanje dobrobiti i zaštite učenika, pitanje udžbenika i nastavnih materijala, programa profesionalne orientacije i stručnog usavršavanja, pitanje školske infrastrukture (prostora i opreme), mehanizmi interresornog djelovanja i drugi bitni elementi koji će dovesti do ostvarenja ciljeva i načela definisanih Zakonom.

### Član 25. (Nastavni plan i program/predmetni kurikulum)

- (1) Odgojno-obrazovni rad u školi ostvaruje se na osnovu nastavnog plana i programa/predmetnog kurikuluma (u daljem tekstu: "nastavni plan i program") zasnovanom na ishodima učenja.
- (2) Institut izrađuje, inovira i predlaže nastavni plan i program, daje stručna mišljenja o nastavnom planu i programu, prati provedbu, vrednuje kvalitet i revidira nastavni plan i program, predlaže i razvija nastavni plan i program za pojedina područja i predmete, te obavlja i druge poslove u vezi sa nastavnim planom i programom u skladu sa zakonom.
- (3) Na prijedlog Instituta, Ministarstvo utvrđuje i donosi nastavni plan i program.
- (4) Revizija nastavnih planova i programa radi se svake četiri godine, a po potrebi i češće.
- (5) Nastavni plan je dokument kojim se propisuju odgojno-obrazovna područja, odnosno nastavni predmeti koji će se izučavati u školi, redoslijed izučavanja tih predmeta po razredima, sedmični i godišnji broj nastavnih časova za obavezne, fakultativne i izborne nastavne predmete, a u vezi s tim i struktura školske godine.
- (6) Nastavni program je dokument kojim se propisuje obim, dubina i redoslijed nastavnih sadržaja u pojedinom nastavnom predmetu.
- (7) Ministarstvo će osigurati da nastavni sadržaji odnosno tematske jedinice koje su posvećene izučavanju zločina genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u vremenskom periodu 1992-1995. godina i tematske jedinice posvećene opsadi Sarajeva, a koje su utvrđene presudama nadležnih sudova, budu sastavni obavezujući dio nastavnih planova i programa, kao i Kurikuluma u širem smislu.

(8) Nastavni sadržaji iz stava (7) ovog člana bit će dijelom realizovani kroz posjete muzejima, predstavama ili drugim kulturno-historijskim sadržajima i mjestima vezanim za historijske događaje Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.

### Član 26.

(Izmjene i dopune nastavnog plana i programa)

- (1) Nastavničko vijeće Škole može pokrenuti postupak izmjene i dopune Nastavnog plana i programa dostavljanjem obrazloženog prijedloga ministru.
- (2) Inicijativu za izmjene i dopune Nastavnog plana i programa iz prethodnog stava može pokrenuti neki od stručnih aktiva Škole većinom glasova članova aktiva.
- (3) Obrazložena inicijativa se potom dostavlja Nastavničkom vijeću na razmatranje i utvrđivanje.
- (4) Odluka Nastavničkog vijeća o izmjeni i dopuni nastavnog plana i programa donosi se prostom većinom glasova.

### Član 27.

(Sadržaji nastavnih planova i programa)

- (1) Nastavni planovi i programi obavezno sadrže zajedničku jezgru nastavnih planova i programa, na način propisan od Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine.
- (2) U nastavnim planovima i programima u Školi, specifični sadržaji određenog nastavnog predmeta se ne mogu razlikovati više od 10% u odnosu na utvrđeni nastavni plan i program iz stava (1) ovog člana.
- (3) Škola može izvan utvrđenog nastavnog plana i programa uvesti i nove sadržaje u vidu kursne nastave, fakultativne nastave, izborne nastave, novog nastavnog predmeta ili drugog oblika nastave, koji po ukupnom fondu časova sedmično ne može biti veći od 10% u odnosu na utvrđeni nastavni plan i program.
- (4) Novo izborno područje i novi nastavni predmet iz stava (3) ovog člana Škola može uvesti samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva.
- (5) U školi se realiziraju programi namijenjeni nadarenim i talentiranim učenicima, učenicima sa teškoćama u razvoju i učenicima s invaliditetom koji su po principima inkvizije uključeni u redovne škole i učenicima povratnicima iz inostranstva.
- (6) Programe iz stava (5) ovog člana donosi Nastavničko vijeće uz konsultacije sa roditeljima učenika u skladu sa pravilnikom o inkvizivnoj nastavi kojeg donosi ministar.

### Član 28.

(Programi razmjene/ugošćavanja učenika)

U školi se realiziraju programi razmjene i ugošćavanja učenika u skladu sa potpisanim Memorandumima o saradnji sa školom.

### Član 29.

(Društveno-korisno učenje)

- (1) U Školi se realizuje obavezno Društveno-korisno učenje (u dalnjem tekstu: DKU).
- (2) U toku srednjoškolskog obrazovanja učenici su obvezni imati 40 sati DKU.
- (3) Način realizacije DKU reguliše se aktom Ministarstva, na prijedlog Instituta.

**Član 30.**  
**(Pedagoška i metodička praksa studenata)**

- (1) U Školi se može obavljati pedagoško-metodička praksa studenata i polaganje praktičnog dijela ispita.
- (2) Sporazum o načinu realizacije pedagoško-metodičke prakse u Školi sklapaju Ministarstvo i univerziteti.

**Član 31.**  
**(Realizacija odgojno-obrazovnog rada)**

Odgono-obrazovni rad u Školi realizuje se kroz:

- a) redovnu nastavu,
- b) dopunska nastavu,
- c) dodatnu nastavu,
- d) pripremnu nastavu,
- e) fakultativnu nastavu,
- f) instruktivno-konsultativna nastava,
- g) vannastavne aktivnosti,
- h) druge oblike obrazovno-odgojnog rada određene vrste kurseva i slično.

**Član 32.**  
**(Oblici nastave)**

- (1) Redovna nastava je odgojno-obrazovna djelatnost u Školi koja obavezuje na pohađanje, odnosno učestvovanje u odgojno-obrazovnom i školskom radu prema propisanom nastavnom planu i programu.
- (2) Dopunska nastava se organizuje za učenike koji ne postižu zadovoljavajući uspjeh iz pojedinih nastavnih predmeta, prema potrebi, u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrrednovanju i ocjenjivanju učenika.
- (3) Dodatna nastava se organizuje za nadarene učenike koji pokazuju poseban interes za pojedine predmete i discipline i za učenike koji mogu završavati dva razreda u toku jedne školske godine.
- (4) Pripremna nastava organizuje se i za redovnog učenika koji zbog bolesti nije mogao pohađati redovnu nastavu, a upućen je na polaganje razrednog ispita. Obim i sadržaj pripremne nastave utvrđuje Odjeljenjsko vijeće na prijedlog predmetnog nastavnika.
- (5) Škola može učenicima sa specijalnim statusom dati mogućnost da završe odgovarajući razred putem praćenja nastave i ocjenjivanja, odnosno organiziranjem instruktivno-konsultativne nastave u školi.
- (6) Fakultativna nastava organizuje se iz pojedinih predmeta ili oblasti po iskazanom interesu učenika. Fakultativna nastava pruža mogućnost učenicima da po sopstvenoj želji stiču znanja i izvan redovnog programa, a uz stručni rad nastavnika .
- (7) Kursna nastava se izvodi izvan redovne nastave. Ovom nastavom se realizuju obrazovni programi koji nisu u sastavu redovne nastave. Škola može, u zavisnosti od zainteresiranosti učenika, kadrovskih i materijalnih mogućnosti kojima raspolaže, u svom godišnjem programu rada planirati kursnu nastavu iz određenih oblasti, kao što su: strani jezici, plivanje, skijanje, rukovanje audio-

vizuelnim sredstvima i slično. U realizaciji programa, uz predmetne nastavnike koje je imenovalo Nastavničko vijeće, mogu učestvovati stručnjaci iz drugih institucija navedenih oblasti, a o čijem angažovanju odlučuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća.

- (8) Škola može izvan utvrđenog nastavnog plana i programa uvesti i nove sadržaje u vidu kursne nastave, fakultativne nastave, izborne nastave, novog nastavnog predmeta ili drugog oblika nastave, koji po ukupnom fondu časova sedmično ne može biti veći od 10% u odnosu na utvrđeni nastavni plan i program.

### **Član 33. (Odluka o izvođenju nastave)**

- (1) Odluku o izvođenju dopunske, dodatne, pripremne, fakultativne, instruktivno-konsultativne nastave, kursne donosi Nastavničko vijeće na prijedlog direktora.
- (2) Odluka iz prethodnog stava sadrži naziv predmeta, oznaku odjeljenja-grupe, broj časova sedmično, datum otpočinjanja nastave i ime nastavnika koji izvodi nastavu.
- (3) Godišnjim programom rada Škole, koji mora biti zasnovan na Nastavnom planu i programu, detaljnije se definira u nastavne obaveze obrazovno-odgojnog rada iz prethodnog člana.

### **Član 34. (Početak i trajanje školske godine)**

- (1) Na prijedlog Instituta, Ministarstvo utvrđuje školski kalendar za svaku školsku godinu i objavljuje ga najkasnije do 30. jula tekuće godine za narednu školsku godinu.
- (2) Školski kalendar iz stava (1) ovog člana može se mijenjati u toku školske godine.
- (3) Školska godina u pravilu počinje 1. septembra, a završava se 31. augusta naredne godine.
- (4) Nastavna godina počinje prvog radnog dana u septembru tekuće, a završava se najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako Ministarstvo drugačije ne propiše školskim kalendarom.
- (5) Nastavna godina počinje intoniranjem državne himne i isticanjem državnih simbola Bosne i Hercegovine. Državna himna se intonira i svakog prvog nastavnog dana u svakom mjesecu na početku prvog časa svake smjene u kojoj se realizira odgojno-obrazovni rad.
- (6) Nastava u školi se realizira po polugodištima i traje 37 radnih sedmica, s tim da se nastavni plan i program planira i realizira u okviru 35 nastavnih sedmica.
- (7) Nastava u završnom razredu srednje škole ostvaruje se u okviru 32 radne sedmice s tim da se programski sadržaji realizuju u okviru 30 nastavnih sedmica.
- (8) Razlika u broju radnih i nastavnih sedmica u st. (6) i (7) ovog člana koristi se za realiziranje posebnih programskih sadržaja, drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, obilježavanje državnih i vjerskih praznika, kulturnih i sportskih aktivnosti planiranih godišnjim programom rada i kalendarom u odjeljenskoj knjizi.
- (9) Nastava u prvom polugodištu počinje prvog radnog dana u septembru i završava se 31. decembra tekuće kalendarske godine.
- (10) Zimski odmor za učenike traje četiri sedmice i koristi se nakon završetka nastave u prvom polugodištu.
- (11) Nastava u drugom polugodištu počinje poslije zimskog odmora i završava se nakon ispunjenja uvjeta iz st. (6) i (7) ovog člana.

(12) Vlada, na prijedlog Ministarstva, izuzetno može donijeti odluku da realizacija nastave traje i kraće od vremena propisanog u st. (6) i (7) ovog člana i da se prekine u toku školske godine ili da se realizira online, i to u slučajevima proglašenja prirodne katastrofe, elementarne nepogode, stanja neposredne ugroženosti, ratnog stanja i klimatskih ili drugih uvjeta, s tim da u toku školske godine bude ostvaren godišnji fond nastavnih sati.

### Član 35.

(Dan nastavnika Kantona)

- (1) Svjetski dan nastavnika - 5. oktobar ustanovljen je kao Dan nastavnika u Kantonu i planira se školskim kalendarom.
- (2) Dan nastavnika Kantona Sarajevo obilježava se kao radni i nenastavni dan uz prigodan program u cilju promocije njegovog značaja i uloge nastavnika u društvu.
- (3) U okviru programa iz stava (2) ovog člana promoviraju se nastavnici koji su dali najveći doprinos u obrazovanju u skladu sa kriterijima.

### Član 36.

(Organiziranje odgojno-obrazovnog rada)

- (1) Broj učenika u odjeljenju određuje se standardima i normativima.
- (2) Nastava se može organizirati u kombiniranim razredima/odjeljenjima/grupama u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima.
- (3) Odgojno-obrazovni rad se realizira u dvije smjene, s obzirom na to da su ispunjeni prostorni, kadrovski i drugi uvjeti.
- (4) Redovnanastava ne može početi prije 8 sati niti završiti poslije 20sati.
- (5) Raniji ili kasniji početak i završetak redovne nastave od onog definiranog u stavu (4) ovog člana odobrava Ministarstvo.
- (6) Ministarstvo pri utvrđivanju školskog kalendara obavezno određuje jednu sedmicu za realizaciju online nastave u toku školske godine.
- (7) Izuzetno, direktor može u slučajevima većeg kvara na sistemu grijanja, poplave, požara i sličnih slučajeva više sile u školi donijeti odluku o realizaciji online nastave na period do uspostavljanja uvjeta za redovan rad o čemu odmah obavještava Ministarstvo.
- (8) Na prijedlog Instituta, Ministarstvo donosi bliži propis o realizaciji online nastave, posebno vodeći računa o dostupnosti sadržaja online nastave svim učenicima.
- (9) Propisom iz stava (8) ovog člana ministar će definirati obavezno usavršavanje nastavnika o realizaciji online nastave.

### Član 37.

(Organiziranje nastave i trajanje nastavnog časa)

- (1) Škola organizira odgojno-obrazovni u petodnevnoj radnoj sedmici.
- (2) Nastavni čas traje 45 minuta.

- (3) Odgojno-obrazovni rad za učenike s teškoćama i učenike sa invaliditetom obuhvata i časove individualnog rada stručnjaka, a sve u skladu sa IPP-om.
- (4) Dnevno opterećenje za učenika koji su zbog bolesti smješteni u zdravstvenu ustanovu traje najviše dva sata.
- (5) Ministarstvo ili direktor mogu, u izuzetnim slučajevima, odlučiti da produže ili skrate trajanje časova.
- (6) U toku sedmice učenici Škole mogu imati najviše 35 časova nastave, s tim da u toku dana ne mogu imati više od sedam časova redovne nastave.
- (7) Nadoknada nastavnih časova može se realizirati drugim primjerenim sadržajima (odlazak u pozorište, kino, posjeta muzeju, društveno-korisno učenje, volontiranje, kulturne i sportske aktivnosti i sl.). Ovaj oblik nadoknade nastavnih časova predlaže predmetni nastavnik, a odobrava direktor škole.
- (8) Ograničenje iz stava (7) ovog člana ne odnosi se na ovaj oblik nadoknade nastavnih časova.

**Član 38.**  
**(Godišnji program rada)**

- (1) Rad u Školi u toku školske godine realizira se na osnovu Godišnjeg programa rada Škole (u dalnjem tekstu: **Godišnji program**) u skladu sa Metodologijom izrade Godišnjeg programa rada Škole, koju, na prijedlog Instituta, propisuje Ministarstvo.
- (2) Godišnji program sadržava i godišnji izvještaj o realiziranju godišnjeg programa za prethodnu školsku godinu.
- (3) Na osnovu nacrta kojeg priprema direktor škole, Nastavničko vijeće utvrđuje prijedlog Godišnjeg programa, a usvaja ga Školski odbor.
- (4) Škola je obavezna da u elektronskoj verziji najkasnije do 30. septembra za tekuću školsku godinu, godišnji program dostavi Ministarstvu, Institutu i nadležnom organu općine/Grada Sarajeva.
- (5) Institut vrši nadzor nad realizacijom godišnjeg programa rada škole.

**Član 39.**  
**(Podnošenje izvještaja)**

- (1) Osim godišnjeg izvještaja iz člana 38. ovih Pravila, Škola utvrđuje i izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada za prvo polugodište tekuće školske godine.
- (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana utvrđuje se po istoj proceduri propisanoj (u prethodnom članu) ovih Pravila i dostavlja se u elektronskoj formi Ministarstvu i Institutu u roku od 30 dana od dana završetka nastave u prvom polugodištu.

**Član 40.**  
**(Vannastavne aktivnosti učenika)**

- (1) U cilju razvijanja posebnih interesovanja učenika i njihovih sklonosti i sposobnosti, u školi se organiziraju i provode vannastavne aktivnosti.
- (2) Vannastavne aktivnosti provode se u vidu vannastavnih i posebnih programa posredstvom sekcija, klubova, grupa, projekata i drugih specifičnih vidova nastave (posjeta muzejima,

galerijama, pozorištima i sl.), a u skladu sa Pravilnikom o realizaciji škole u prirodi, izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno-korisnog učenja i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi, koji donosi Ministar.

- (3) Ministarstvo na prijedlog Instituta donosi Katalog registriranih vannastavnih i posebnih programa i uputstvo o realizaciji.

#### **Član 41.**

**(Akcioni planovi za suzbijanje maloljetničkog prijestupništva)**

- (1) Vlada preko resornih ministarstava u saradnji sa školama, roditeljima, učenicima i organima lokalne samouprave promovira i provodi Akcione planove za suzbijanje maloljetničke delikvencije s ciljem zajedničkog i organiziranog djelovanja i saradnje u borbi protiv zlostavljanja, zloupotrebe djece i mladih, zloupotrebe droge, alkohola i drugih opijata, maloljetničkog prijestupništva, te svih drugih pojava koje ugrožavaju zdravlje, život i dobrobit učenika i očuvanje mentalnog zdravlja učenika.
- (2) Realiziranjem planova iz stava (1) ovog člana škola u godišnjim programima planira aktivnosti s ciljem promoviranja i razvijanja partnerstva škole, roditelja i lokalne zajednice, po svim pitanjima od značaja za ostvarivanje odgojno-obrazovne funkcije škole te interesa i potreba škole.

#### **Član 42.**

**(Eksperimentalni program)**

- (1) Škola ima autonomiju u okviru zakonskih i podzakonskih akata da osmišljava, predlaže i realizira eksperimentalne programe vodeći računa o standardima i normativima održivosti postojećih i primjeni novih oblika i metoda rada u odgojno-obrazovnom radu.
- (2) Saglasnost na izvođenje eksperimentalnog programa u Školi daje Ministarstvo na prijedlog Instituta.
- (3) Ministarstvo, na prijedlog Instituta, donosi akt o eksperimentalnim programima.

#### **Član 43.**

**(Udžbenici i nastavna sredstva)**

- (1) U Školi se mogu koristiti samo školski udžbenici i druga nastavna sredstva čiju upotrebu je odobrilo Ministarstvo, u skladu sa zakonom i standardima i normativima i na prijedlog Instituta.
- (2) Škola je dužna omogućiti besplatno korištenje udžbenika i drugih nastavnih sredstava u skladu sa zakonom koji regulira upotrebu udžbenika na području Kantona Sarajevo.

## **VI - UČENICI**

### **POGLAVLJE I – STATUS UČENIKA**

#### **Član 44.**

**(Status učenika)**

- (1) Status učenika stiče se upisom u Školu.

- (2) Srednje obrazovanje je obavezno za sve učenike od završetka osnovnog odgoja i obrazovanja do sticanja srednje stručne spreme, a najkasnije do 22. godine života, osim učenika sa teškoćama u razvoju i učenika sa invaliditetom koji imaju pravo na nastavak redovnog školovanja do 26. godine života.
- (3) Pravo upisa u prvi razred Škole imaju učenici koji, uz ostalih zakonskih uvjeta, nisu stariji od 18 godina, odnosno do kraja tekuće godine ne navršavaju 18. godinu života. Učenici s teškoćama u razvoju i učenici s invaliditetom, upisuju se u prvi razred uz uvjet da do kraja tekuće godine ne navršavaju 22 godine života.

#### **Član 45.**

##### **(Upis učenika u prvi razred)**

- (1) Učenici se upisuju u prvi razred Škole na osnovu Javnog konkursa koji se objavljuje najkasnije dva mjeseca prije početka školske godine.
- (2) Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju učenici koji se nalaze na rang listi primljenih učenika škole, nakon realizacije prijava za upis u prvi razred srednje škole putem Informacionog sistema EMIS.
- (3) Upis u Školi provodi Komisija koju imenuje Školski odbor na prijedlog direktora Škole.
- (4) Zadatak Komisije je da nadzire zakonitost provođenja upisa, te prima dokumentaciju.

#### **Član 46.**

##### **(Plan upisa učenika)**

- (1) Plan upisa učenika u prvi razred srednje škole i kriterije za upis utvrđuje Vlada, na prijedlog Ministarstva najkasnije do 30. marta tekuće godine i može se mijenjati samo uz saglasnost Vlade.
- (2) Školski odbor utvrđuje prijedlog broja odjeljenja i učenika za upis u prvi razred i dostavlja ga resornom Ministarstvu i Institutu.

#### **Član 47.**

##### **(Upis učenika u prvi razred srednje škole koji su osnovno obrazovanje završili izvan Kantona i djece stranih državljana)**

- (1) Učenici državljani BiH koji su završili osnovnu školu u BiH izvan Kantona upisuju se pod istim uvjetima kao i učenici s područja Kantona.
- (2) Izuzetno, djeca povratničke populacije u entitetu Republika Srpska i djeca porodica koje se vraćaju iz dijaspore mogu biti upisana pod povoljnijim uslovima na osnovu odluke Vlade.
- (3) Djeca strani državljani mogu biti upisana pod povoljnijim uvjetima na osnovu odluke Vlade.

#### **Član 48.**

##### **(Prelazak/preusmjeravanje učenika u srednjoj školi)**

- (1) Prelazak učenika, koji nije posljedica odgojno-disciplinske mjere, iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, obavlja se na obrazložen zahtjev roditelja učenika Nastavničkom vijeću kao prvostepenom organu.

- (2) Škola u koju učenik prelazi obavezna je da u roku od dva dana obavijesti školu o statusu učenika iz koje učenik odlazi.
- (3) Škola iz koje učenik odlazi ispisuje učenika u roku od sedam dana od dana prijema odluke/potvrde o upisu učenika u drugu školu.
- (4) Redovan učenik srednje škole u četvorogodišnjem trajanju koji je tokom dotadašnjeg srednjeg obrazovanja u učenju postigao najmanje opći uspjeh „vrlodobar“ na kraju školske godine i ima primjerno vladanje može podnijeti zahtjev za prelazak/preusmjeravanje u drugu srednju školu.
- (5) Prelazak učenika/upis učenika iz drugih škola obavlja se isključivo u II, III i IV razred.
- (6) Odluku za upis učenika iz stava (1) ovog člana donosi Nastavničko vijeće uzimajući u obzir Pedagoške standarde i normative.
- (7) Preusmjeravanje učenika iz stava (1) ovog člana podrazumijeva obavezu učenika da polaže dopunske/predmetne ispite koje utvrđuje Nastavničko vijeće.
- (8) Na odluku iz stava (1) ovog člana, roditelj ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od 15 dana od dana prijema iste.

#### **Član 49.**

**(Prelazak učenika iz odjeljenja u odjeljenje)**

- (1) Prelazak učenika iz odjeljenja u odjeljenje iste škole, koji nije posljedica odgojno-disciplinske mjere, obavlja na obrazložen zahtjev roditelja učenika Nastavničkom vijeću, pod istim uvjetima kao iz člana 48. stav (4).
- (2) Odluku za učenike iz stava (1) ovog člana donosi Nastavničko vijeće uzimajući u obzir Pedagoške standarde i normative.
- (3) Za učenika iz stava (1) ovog člana podrazumijeva se obaveza učenika da polaže dopunske/predmetne ispite koje utvrđuje Nastavničko vijeće.
- (4) Na odluku iz stava (1) ovog člana, roditelj ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od 15 dana od dana prijema iste.

#### **Član 50.**

**(Predmetni/dopunski/razredni ispit)**

- (1) Učenik koji iz opravdanih razloga (bolest u dužem trajanju, status perspektivnog sportiste i u drugim opravdanim slučajevima) nije mogao redovno poхаđati nastavu, tj. koji je izostao više od jedne četvrtine od fonda nastavnih sati predviđenih nastavnim planom i programom za određeni predmet ili je izostao više od jedne četvrtine ukupnog fonda sati za razred, te kao posljedicu toga nije mogao biti ocijenjen dovoljnim brojem ocjena u skladu sa Zakonom, upućuje se na polaganje predmetnog odnosno razrednog ispita iz jednog ili više predmeta u toku školske godine, kako bi u redovnom roku završio odgovarajući razred škole.
- (2) Nakon uspješno položenih ispita iz stava (1) ovog člana učenik može nastaviti obrazovanje u narednom razredu.
- (3) Nastavničko vijeće, u svakom konkretnom slučaju, cijeni opravdanost razloga nepohađanja nastave, donosi odluku o potrebi polaganja ispita i procjenjuje opravdanost razloga iz stava (1) ovog člana.

- (4) Na polaganje predmetnog/razrednog ispita upućuju se i učenici koji prelaze iz druge škole u gimnaziju po odluci Nastavničkog vijeća uz uvjet da do kraja tekuće školske godine polože predviđene ispite za prethodni razred.
- (5) Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi predmetnom, odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kogeg nije pristupio ispitu.
- (6) Na odluku Nastavničkog vijeća učenik, odnosno njegov roditelj ima pravo žalbe Školskom odboru. Odluka Školskog odbora je konačna i protiv nje nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema odluke.
- (7) Detaljniji propis o polaganju razrednih i predmetnih ispita, na prijedlog Instituta, donosi Ministarstvo.

**Član 51.**  
**(Ispisivanje učenika)**

- (1) Učenik se može ispisati iz Škole:
  - a) kada prelazi u drugu školu,
  - b) u specifičnim slučajevima iz objektivnih razloga koje pravilnikom utvrđuje ministar.
- (2) Ispisivanje maloljetnog učenika obavljaju roditelji odnosno staratelji, a punoljetni učenik se ispisuje sam, uz obavezu Škole da obavijesti roditelje, odnosno staratelje.
- (3) Učeniku koji se ispisao iz Škole izdaje se uvjerenje o postignutom uspjehu do dana ispisa.
- (4) Obrazac uvjerenja propisan je Pravilnikom o vođenju dokumentacije i evidencije u školi.

**Član 52.**  
**(Učenici sa specijalnim statusom)**

- (1) Redovni učenici u Školi mogu imati specijalni status.
- (2) Specijalni status iz stava (1) ovog člana mogu ostvariti učenici koji su proglašeni perspektivnim i vrhunskim sportistima, izuzetnim umjetničkim talentima i nadarenim učenicima s vrhunskim rezultatima na kantonalm, federalnom, državnom ili međunarodnom takmičenju.
- (3) Škola dodjeljuje specijalni status na osnovu odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona o proglašenju učenika perspektivnim ili vrhunskim sportistom, odnosno odluke Ministarstva o proglašenju učenika izuzetnim talentom i nadarenim učenikom, u skladu sa ostvarenim rezultatima.
- (4) Specijalni status se potvrđuje odlukom nastavničkog vijeća Škole, a na osnovu odluka koje donose ministarstva iz stava (3) ovog člana.
- (5) Na osnovu odluke iz stava (4) ovog člana, Škola će učenicima sa specijalnim statusom odobriti dugoročno ili kratkoročno odsustvovanje sa nastave radi pripremanja i učešća na takmičenjima, u skladu s pravilima Škole.
- (6) Škola će učenicima sa specijalnim statusom dati mogućnost da završe odgovarajući razred putem praćenja nastave i ocjenjivanja, odnosno organiziranjem instruktivno-konsultativne nastave u Školi i/ili online i polaganja predmetnih ispita ili razrednog ispita u toku školske godine.

**Član 53.**  
**(Nadareni/talentirani učenici i učenici povratnici iz inostranstva)**

- (1) U školi se realiziraju programi namijenjeni nadarenim i talentiranim učenicima i učenicima povratnicima iz inostranatva, koje donosi Nastavničko vijeće uz saglasnost roditelja za uključivanje učenika u program.
- (2) Izuzetno, učeniku koji u prethodnom razredu ostvari odličan opći uspjeh i primjerno vladanje i ostvaruje izuzetne rezultate propisane programom za nadarene učenike, može se odobriti da završi dva razreda u toku jedne školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće Škole, a smjernice za izradu programa iz stava (1) ovog člana donosi Ministarstvo, na prijedlog Instituta.
- (3) Učenik može paralelno pohađati i srednju umjetničku školu pored redovne škole, te steći drugo zanimanje na način da dio ili ukupnu nastavu pohađa u srednjoj umjetničkoj školi, odnosno da položi razliku predmeta u odnosu na nastavni plan i program po kojem se obrazuje u redovnoj školi, ukoliko umjetnička škola omogućava takav oblik rada.

**Član 54.**  
**(Individualiziranje nastavnih sadržaja)**

- (1) Učenik koji iz zdravstvenih razloga ne može učestvovati u realizaciji nastavnih sadržaja iz predmeta Sport, bit će privremeno ili trajno izuzet iz aktivnosti, na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove, a ocjenu će učenik dobiti na osnovu drugih sadržaja predmeta iz kojih nije izuzet.
- (2) Odluku o izuzimanju učenika iz određenih aktivnosti na period do dvije sedmice donosi predmetni nastavnik, a preko tog perioda Nastavničko vijeće, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove.
- (3) Ukoliko u toku školske godine dođe do promjene zdravstvenih okolnosti učenika, na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove, pristupa se individualiziranom procesu nastave iz predmeta Sport.

**POGLAVLJE II - UČENICI SA TEŠKOĆAMA I UČENICI SA INVALIDITETOM**

**Član 55.**  
**(Odgojno-obrazovni i rehabilitacioni rad sa učenicima s teškoćama i učenicima sa invaliditetom)**

- (1) U školi se realizuje odgojno-obrazovni rad sa učenicima s teškoćama u razvoju i učenicima s invaliditetom na osnovu principa inkluzivnog odgoja, obrazovanja i rehabilitacije i u skladu sa pravilnikom o inkluzivnom obrazovanju koji na prijedlog Instituta, donosi ministar.
- (2) Škola vodi evidenciju o učenicima s teškoćama u razvoju i učenicima s invaliditetom u skladu sa Pravilnikom iz stava (1) ovog člana.
- (3) Odgojno-obrazovni rad učenika iz stava (1) ovog člana, u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, realizira se uz stručnu podršku stručnjaka odgovarajućeg profila, asistenata drugih stručnjaka po potrebi.
- (4) Na prijedlog direktora, Nastavničko vijeće imenuje Školski stručni tim za inkluzivno obrazovanje, na period od 2 godine, prema pravilniku iz stava (1) ovog člana.
- (5) Za podršku inkluzivnom obrazovanju škola srađuje sa Mobilnim stručnim timom za podšku inkluzivnom obrazovanju za srednje škole.

### **Član 56.**

**(Individualno prilagođeni program (IPP), Individualno edukacijski program (IEP) i Individualno tranzicijski programa (ITP) u redovnim školama)**

- (1) U odgojno-obrazovnom radu sa učenicima sa teškoćama i učenicima sa invaliditetom izrađuje se i realizira Individualno prilagođeni program (IPP). IPP je pisani i razvojni dokument kojim se preciziraju ciljevi koje učenik treba postići tokom postavljenog razdoblja pomoću strategija podučavanja, resursa i podrške neophodnih za ostvarenje tih ciljeva. IPP se priprema i realizuje kroz nivoe podrške prema odgojno-obrazovnim potrebama djeteta, te se prilikom izrade vrši metodička i sadržajna prilagodba.
- (2) U odgojno-obrazovnom radu sa učenicima sa teškoćama i učenicima sa invaliditetom izrađuje se Individualno edukacijski program (IEP). IEP je pisani i razvojni dokument, odnosno mapa koja sadrži programe edukacije i odgojne podrške koji će pomoći učeniku u odgojno-obrazovnom procesu i ostvarivanju obrazovnih ciljeva. IEP je dokument koji se na osnovu procjene i opservacije znanja, vještina i sposobnosti djeteta izrađuje za određenog učenika i ima za cilj da zadovolji odgojno-obrazovne potrebe učenika, suština je u metodičkoj, ali ne i u sadržajnoj prilagodbi. IEP se može izraditi samo za neke nastavne predmete ili aktivnosti ili za sve nastavne predmete i aktivnosti.
- (3) U odgojno-obrazovnom radu sa učenicima sa teškoćama izrađuje se Individualno tranzicijski program (ITP). ITP je pisani i razvojni dokument, što znači da je promjenjiv i vremenski osjetljiv. Planiranjem tranzicije skupljaju se podaci od pojedinaca i iz različitih raspoloživih okruženja unutar škole i izvan razine škole, sa ciljem koherentnog planiranja učenikovog prijelaza iz jednog okruženja u drugo okruženje.
- (4) Detaljnije odredbe izrade i realizacije IPP, IEP i ITP uređuju se pravilnikom kojeg donosi ministar.

## **POGLAVLJE III – PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA**

### **Član 57.**

**(Prava i dužnosti učenika)**

- (1) Učenik Škole u ostvarivanju svojih prava ne smije ugrožavati prava drugih.
- (2) Osnovna prava učenika su:
  - a) pravo na odgoj i obrazovanje,
  - b) jednakopravni pristup i jednakopravnost učešća u obrazovanju,
  - c) pravo na osiguranje jednakih uslova i prilika za dalje obrazovanje,
  - d) pravo da na najbolji način razvija svoje umne, fizičke i moralne sposobnosti,
  - e) pravo da pri bilo kojim pitanjima, koristi i u usmenom i u pismenom izražavanju bilo koji od zvaničnih jezika i zvaničnih pisama Bosne i Hercegovine,
  - f) u svim aktivnostima koje se tiču učenika od primarnog značaja su interesi učenika bez obzira ko ih provodi,
  - g) pravo da obrazovanje u školi bude usmjereni na razvoj ličnosti djeteta, razvoj mentalnih i fizičkih sposobnosti do krajnjih granica,
  - h) pravo da bude zaštićen od bilo kakvog nehumanog, ponižavajućeg postupanja bilo od drugih učenika, nastavnog osoblja i drugih radnika Škole ili trećih lica koja borave u Školi,

- i) pravo da aktivno učestvuju u obrazovno-odgojnom procesu i redovno pohađaju nastavu svih oblika,
- j) pravo da predlažu i organizuju proces učenja/podučavanja,
- k) pravo na slobodu mišljenja,
- l) pravo da traže objašnjenja pojedinih dijelova nastavnih jedinica u cjelini,
- m) pravo na javnost ocjenjivanja i sudjelovanja u ocjenjivanju,
- n) pravo prigovora na zaključnu ocjenu na kraju školske godine,
- o) pravo da se osposobe za samostalno učenje,
- p) pravo da se redovno pripremaju za nastavu i da redovno i sistematski uče,
- q) pravo da aktivno učestvuju u vannastavnim aktivnostima,
- r) pravo da osnivaju društva, klubove, sekcije, izdaju listove, organizuju ekskurzije, izlete i sportska takmičenja,
- s) pravo da koriste i čuvaju opremu i inventar prema njihovoj namjeni,
- t) druga prava utvrđena Zakonom i normativnim aktima Škole.

(3) Osnovne dužnosti učenika su:

- a) da redovno pohađaju nastavu svih vrsta,
- b) da se redovno pripremaju za nastavu,
- c) da redovno i sistematski uče,
- d) da se ponašaju u skladu s ovim Pravilima, Kućnim redom i drugim normativnim aktima Škole,
- e) da redovno pravduju izostanke sa nastave,
- f) da izvršavaju odluke organa upravljanja i rukovođenja i stručnih organa Škole,
- g) da na nastavu nose potrebne udžbenike i neophodan pribor,
- h) poštiju ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih radnika u Školi i trećih lica koja borave u Školi,
- i) da svojim radom i ponašanjem doprinose afirmaciji Škole i njenom ugledu,
- j) da su pristojno obučeni,
- k) da rade na usvajanju znanja, vještina i ispravnih vrijednosnih stavova,
- l) da prate sopstveni napredak,
- m) da u postupku ocjenjivanja pokažu svoje stvarno znanje bez korištenja raznih oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih oblika pomoći i samopomoći,
- n) da ne ometaju izvođenje nastave i ne napuštaju čas bez prethodnog odobrenja,
- o) da paze i čuvaju školsku imovinu, učila, nastavna sredstva, opremu i sl.,
- p) da aktivno sudjeluju u radu sekcija, klubova, društava i drugih oblika vananstavnih aktivnosti,
- q) da aktivno sudjeluju u izradi i realiziranju aktivnosti Individualnih planova podrške / brige, prema potrebi i procjeni školske stručne službe,
- r) da ispunjavaju i druge obaveze utvrđene Zakonom i normativnim aktima Škole.

### Član 58.

(Upoznavanje sa pravima i dužnostima učenika)

(1) Škola je u obavezi da upozna učenike s njihovim pravima odnosno dužnostima i odgovornostima utvrđenim Zakonom, ovim Pravilima i drugim normativnim aktima.

- (2) Relevantni propisi u vezi sa stavom (1) ovog člana, obavezno se oglašavaju na oglasnoj ploči u Školi i sa njima se upoznaju roditelji/staratelji učenika.

### Član 59.

#### (Pravdanje izostanaka s nastave)

- (1) Svrha iskazivanja neopravdanih izostanaka je podsticanje učenika na redovno pohađanje nastave u cilju završetka obaveznog srednjeg obrazovanja.
- (2) Neopravdanim izostankom se smatra izostanak s nastave za koji roditelj razredniku nije dostavio ispričnicu/ljekarsko uvjerenje u roku od osam dana od dana izostajanja.
- (3) Neopravdanim izostankom s nastave se smatra i izostanak za koji roditelj nije unaprijed tražio i dobio odobrenje u hitnim slučajevima, usmeno od nastavnika sa njegovog časa, pismeno od razrednika za izostanak do tri radna dana, pismeno od direktora za izostanak do pet radnih dana i pismeno od Nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.
- (4) U toku školske godine roditelj može lično opravdati izostanak bez ispričnice/ljekarskog uvjerenja u trajanju od najviše dva dana u toku jednog polugodišta, odnosno četiri dana u toku nastavne godine.
- (5) Sve izostanke, osim bolesti učenika, roditelji moraju najaviti unaprijed i u slučaju odsustva učenika zbog bolesti roditelj je u obavezi isti dan obavijestiti razrednika.
- (6) Ako roditelj odnosno staratelj učenika ne dostave odgovarajuće opravdanje u roku od sedam dana od dana izostajanja, a najkasnije do kraja tekuće sedmice za pravdanje časova iz prethodne sedmice, takvi izostanci se smatraju neopravdanim, osim u slučaju dužeg bolovanja o kojem je informisan razrednik, a koje se dokazuje na osnovu nalaza ljekara ili bolnice.

### Član 60.

#### (Sigurnost i zaštita učenika)

- (1) Škola je dužna pružati sigurnost i zaštitu učenika te podsticati dobrobit učenika u skladu sa propisima koje donosi Ministarstvo. (Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i/ili drugim faktorima koji mogu ugroziti najbolji interes učenika i zaštititi učenika i Pravilnik o pružanju odgojno - obrazovne podrške i stručnog tretmana učenika)
- (2) Nastavnici i stručni saradnici u toku realizacije odgojno-obrazovnog rada prepoznaju neprihvatljive oblike ponašanja učenika i druge faktore rizika koji mogu narušiti najbolji interes učenika i zatim osiguravaju pravovremenu odgojno - obrazovnu podršku i stručni tretman u skladu sa Pravilnicima iz stava 1) ovog člana.
- (3) Škola u saradnji sa roditeljem učenika i uz podršku drugih institucija u zajednici, nadležnog centra za socijalni rad, centra za mentalno zdravlje, nadležne policijske uprave, prati psihosocijalno stanje učenika i preduzima mjere da svaki učenik dobije pomoć i podršku potrebnu za prevazilaženje problema unutar i/ili van školskog okruženja, kroz aktivnosti predviđene u Individualnom planu podrške / brige za učenika.
- (4) Svi učesnici odgojno-obrazovnog rada i radnici škole dužni su preduzimati mjere zaštite prava učenika, te o svakom kršenju tih prava, posebno o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, zanemarivanja ili nemarnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah obavijestiti direktora koji je dužan postupiti u skladu sa Zakonom.

- (5) U Školi se ne dopušta bilo koji oblik zastrašivanja, zlostavljanja, fizičkog kažnjavanja, vrijeđanja, degradiranja i bilo kojeg oblika ponašanja koji narušava psihofizičko zdravlje učenika.
- (6) Škola je u obavezi postupati u skladu sa Smjernicama za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH i Smjernicama za postupanje u slučajevima nasilja u digitalnom okruženju.
- (7) Škola je u obavezi na početku školske godine upoznati učenike, roditelje učenika i nastavnike s njihovim pravima, dužnostima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Pravilima, kao i o nadležnostima određenih institucija za rješavanje problema.

#### **POGLAVLJE IV - PRAĆENJE I VREDNOVANJE UČENIKA**

##### **Član 61.**

###### **(Ocenjivanje, vrednovanje i praćenje učenika)**

- (1) Ocjenjivanje je postupak vrednovanja svih važnih činjenica o učeničkim postignućima tokom praćenja, provjeravanja i ispitivanja, a izražava se ocjenom u skladu sa Zakonom.
- (2) Provjeravanje, usmeno i pisano, podrazumijeva kontinuirano praćenje, ispitivanje i vrednovanje učeničkih postignuća i uspjeha u ostvarivanju zadataka iz nastavnih predmeta ili odgojno-obrazovnih područja tokom školske godine.
- (3) Zaključna ocjena iz svakog predmeta pojedinačno se izvodi na polugodištu i na kraju nastavne, odnosno školske godine.
- (4) Učenici s teškoćama u razvoju i s invaliditetom koji ne mogu biti ocijenjeni na redovan način izuzimaju se iz stavova (1), (2) i (3) ovog člana i ocjenjuju se u skladu s njihovim sposobnostima na propisan način.
- (5) Tehnike ocjenjivanja podrazumijevaju različite postupke vrednovanja postignutih rezultata i usvojenog učeničkog znanja.
- (6) Kriterije ocjenjivanja određenog nastavnog predmeta, načine, skale i postupke vrednovanja izrađuje stručni aktiv nastavnika određenog nastavnog predmeta na području Kantona Sarajevo uz saglasnost resornog Ministarstva.
- (7) Bliži propis odnosno kriterije o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika donosi Ministarstvo.

##### **Član 62.**

###### **(Ocjene)**

- (1) Ocjenjivanje je javno, kontinuirano i brojčano.
- (2) Ocjene su brojčane: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1).
- (3) Prilikom ocjenjivanja uz brojčanu ocjenu upisuje se datum.
- (4) Učeniku se ne može iz nastavnog predmeta dati ocjena nedovoljan zbog nediscipline.
- (5) Učeniku se ne može za jedno pitanje odnosno zadatak dati više nedovoljnih ocjena.
- (6) Usmena provjera znanja vremenski traje onoliko koliko procijeni nastavnik, u skladu sa potrebama i interesima učenika, a u pravilu treba trajati do 15 minuta.
- (7) U danu kada piše pisani provjeru učenik može biti usmeno provjeravan samo iz dva nastavna predmeta, odnosno tri nastavna predmeta ako nema pisanih provjera. Datum svake usmene provjere mora biti unesen u e-dnevnik.

- (8) U jednom danu učenik može pisati samo dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove. Kalendar pisanih provjera za sva odjeljenja objavljuje se do kraja treće sedmice nastave u svakom polugodištu.
- (9) Brojčane ocjene pisanih provjera se unose u e-dnevnik ako zadovolji više od 50% učenika, a utvrđuju se prema skali propisanoj Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola u Kantonu Sarajevo resornog Ministarstva.
- (10) Izuzetno, za vrijeme proglašenog vanrednog stanja, kao i za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, ministar može instrukcijom utvrditi izmjenjene kriterije o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika.

**Član 63.**  
**(Ocenjivanje vladanja učenika)**

- (1) U Školi se ocjenjuje vladanje učenika na osnovu redovnosti pohađanja nastave, odnosa prema obrazovno-odgojnem procesu, odnosa prema drugim učenicima, nastavnicima, drugim radnicima, kao i trećim licima, odnosa prema školskoj imovini i slično.
- (2) Ocjene iz vladanja su opisne: primjerno, vrlo dobro, dobro, zadovoljava i loše.
- (3) Ocjenu iz vladanja utvrđuje Odjelenjsko vijeće na prijedlog razrednika na kraju prvog polugodišta i na kraju godine.
- (4) Ocjena iz vladanja ne utiče na opći uspjeh učenika.

**Član 64.**  
**(Rezultati učenika)**

- (1) Razrednik je dužan da u toku nastavne godine u saradnji sa predmetnim nastavnicima i pedagogom prati postignute rezultate rada i napredovanja učenika, kao i uzroke lošeg uspjeha u pojedinim predmetima i redovno ima informacije za roditelje/staratelje učenika.
- (2) Nastavničko vijeće sredinom oba polugodišta analizira realizaciju Nastavnog plana i programa sa ostvrtom na kontinuitet ocjenjivanja.

**Član 65.**  
**(Zaključivanje ocjena)**

- (1) Zaključnu ocjenu iz pojedinih nastavnih predmeta zaključuje i učenicima javno u odjeljenju saopštava predmetni nastavnik.
- (2) Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta se utvrđuje na osnovu prosjeka svih ocjena.
- (3) U toku školske godine učenicima se dva puta utvrđuju zaključne ocjene iz svih nastavnih predmeta,
  - a) na kraju prvog polugodišta,
  - b) na kraju nastavne odnosno školske godine.
- (4) Zaključna ocjena se utvrđuje na osnovu procentualno iskazane važnosti preporučenih tehnika ocjenjivanja utvrđenih Nastavnim planom i programom/Kurikulumom.
- (5) Kod zaključivanja ocjena iz nastavnih predmeta, pored numeričke ocjene, uzima se u obzir i pedagoška procjena predmetnog nastavnika o radu i zalaganju učenika, zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina, niti može biti manja od aritmetičke sredine.

**Član 66.**  
**(Prigovor na zaključnu ocjenu)**

- (1) Učenik, njegov roditelj odnosno staratelj imaju pravo prigovora na zaključnu ocjenu na kraju školske godine.
- (2) Prigovor se podnosi Odjeljenjskom vijeću u roku od 48 sati od saopštenja ocjene. Prigovorom se može tražiti i izuzeće nastavnika.
- (3) Odjeljenjsko vijeće odmah dostavlja prigovor i mišljenje Nastavničkom vijeću na odlučivanje.
- (4) Nastavničko vijeće obavezno je da donese odluku u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora i mišljenja iz stava (3) ovog člana.
- (5) Ako Nastavničko vijeće usvoji prigovor, obrazovat će komisija koja će provjerit znanje učenika u roku od dva dana od donošenja odluke.
- (6) Ocjena komisije je konačna.

**Član 67.**  
**(Opći uspjeh učenika)**

- (1) Opći uspjeh učenika utvrđuje se na kraju polugodišta, odnosno na kraju školske godine na osnovu prosjeka zaključenih ocjena iz svih nastavnih predmeta.
- (2) U svjedodžbe i druge dokumente u koje se upisuje opći uspjeh učenika, pored ocjene odličan, vrlo dobar, dobar i dovoljan, upisuje se i prosječna ocjena općeg uspjeha zaokružena na dvije decimale.
- (3) Učenik je završio razred:
  - a) odličnim uspjehom, ako je postigao srednju ocjenu najmanje 4,50
  - b) vrlodobrim uspjehom, ako je postigao srednju ocjenu najmanje 3,50 do 4,49
  - c) dobrim uspjehom, ako je postigao srednju ocjenu najmanje 2,50 do 3,49
  - d) dovoljnim uspjehom, ako je postigao srednju ocjenu najmanje 2,00 do 2,49.
- (4) Učenik nije sa uspjehom završio razred ako na kraju školske godine ima jednu ili više zaključnih ocjena nedovoljan (1).

**Član 68.**  
**(Popravni i ponavljanje razreda)**

- (1) Učenik koji na kraju nastavne godine ima jednu ili dvije zaključne ocjene nedovoljan (1) upućuje se na popravni ispit ili je ostao neocijenjenu skladu sa članom 91. Zakona, upućuje se na polaganje popravnog ispita.
- (2) Učenik koji na popravnom ispitu ne postigne ocjenu najmanje dovoljan (2) ponavlja razred.
- (3) Učenik koji na kraju nastavne godine ima tri ili više zaključnih ocjena nedovoljan (1) upućuje se da ponovi razred, ukoliko ne gubi status redovnog učenika.

**Član 69.**  
**(Svjedodžbe i diplome)**

- (1) Škola učenicima izdaje svjedodžbu za svaki završeni razred.
- (2) Učeniku koji s uspjehom završi maturski/završni ispit, izdaje se diploma o završenom obrazovanju.
- (3) Svjedodžba, odnosno diploma izdata od strane Škole, ima karakter javne isprave.

- (4) Učenicima koji ne mogu biti ocjenjeni na redovan način izdaju se izvještaji koji opisuju rezultate učenika umjesto svjedodžbe.
- (5) Škola je dužna da izdavanje diploma i svjedodžbi vrši u skladu sa odredbama kojima je regulisano vođenje evidencije i dokumentacije, vodeći računa da se unose tačni podaci, a ovlaštena lica koja potpisuju isprave odgovaraju za istinitost i tačnost podataka.
- (6) Svjedodžba ili diploma u kojoj je podatak ispravljen ili precrtao nije valjana i ne može se izdati učeniku.

#### **Član 70.**

**(Prijeplisi/Duplikat svjedodžbi i diplome)**

- (1) Na zahtjev učenika, njegovog roditelja/staratelja, Škola izdaje prijeplis/duplikat svjedodžbe/diplome na osnovu podataka iz matične knjige, a u matičnoj knjizi se obavezno navodi djelovodni broj i datum izdavanja prijeplisa/duplikata svjedožbe.
- (2) Na prijeplisu/duplikatu svjedodžbe se obavezno navodi da se radi o duplikatu/prijeplisu, a na obrascu se stavlja djelovodni broj i datum izdavanja.
- (3) Rok za izdavanje prijeplis/duplikat svjedodžbe je 15 / petnaest/ dana kada su u zahtjevu navedeni podaci i kada je uz zahtjev dostavljena potvrda o proglašenju originala nevažećim.

### **POGLAVLJE V – NAGRAĐIVANJE UČENIKA**

#### **Član 71.**

**(Priznanja, pohvale i nagrade učenika)**

- (1) U cilju podsticanja učenika za postizanje naročitih rezultata u obrazovno-odgojnem procesu i drugima kтивnostima, Škola dodjeljuje priznanja, pohvale i nagrade.
- (2) Priznanja, pohvale i nagrade se dodjeljuju pojedinim učenicima, grupi učenika, odjeljenju ili razredima.
- (3) Učenicima se dodjeljuju priznanja, pohvale i nagrade za: postignut odličan uspjeh u učenju i vladanju, postignut uspjeh i učešće na takmičenjima, postignute rezultate u vannastavnim aktivnostima, istaknute rezultate na općinskom, gradskom, kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom takmičenju.
- (4) Priznanja, pohvale i nagrade učenicima mogu dodijeliti: Nastavničko vijeće, Odjeljenjsko vijeće, direktor i/ili drugi organi i organizacije u Školi.

#### **Član 72.**

**(Način dodjele priznanja, pohvala i nagrada)**

- (1) Dodjela priznanja, pohvala i nagrada se realizuje na svečanostima Škole, sastancima organa Škole, na zajedničkim skupovima učenika, roditelja, nastavnika i slično.
- (2) Na kraju I polugodišta Odjeljenjsko vijeće pohvaljuje učenika za odličan uspjeh i primjerno vladanje i nula izostanka. Nastavničko vijeće pohvaljuje učenike na kraju II polugodišta za odličan uspjeh (5,0) i primjerno vladanje, kao i odličan uspjeh i nula izostanaka, te za izuzetan doprinos afirmaciji škole za proteklu školsku godinu.

- (3) Detaljnije propise o uslovima i načinu dodjele priznanja, pohvala i nagrada donosi Ministarstvo na prijelog Instituta.

## **POGLAVLJE VI - ODGOJNO-DISCIPLINSKE MJERE**

### **Član 73. (Povrede dužnost iučenika)**

- (1) Učenici su dužni izvršavati svojeobaveze i poštovati pravila ponašanja utvrđena Pravilnikom o kućnom redom.
- (2) Učeniku koji učini povrede dužnosti utvrđene Zakonom, ovim Pravilima i Pravilnikom o kućnom redu, mogu se izreći odgojno-disciplinske mjere.
- (3) Učenik je odgovoran za one povrede učeničke dužnosti koje su umomentu izvršenja bile predviđene Zakonom, ovim Pravilima, Pravilnikom o kućnom redu i propisima koje donosi Ministarstvo.
- (4) Odgojno-disciplinska mјera ima odgojni karakter i izriče se učenicima za slučaj utvrđene povrede učeničke dužnosti.

### **Član 74. (Lakše povrede učeničkih dužnosti)**

Lakše povrede učeničkih dužnosti su:

- a) neopravданo izostajanje s nastave u manjem obimu,
- b) učestalo kašnjenje na nastavu,
- c) vrijeđanje ličnosti i ugleda nastavnika, učenika i ostalih radnika Škole u lakšem obliku,
- d) nepoštivanje roka za vraćanje knjiga u školsku biblioteku,
- e) nepridržavanje Pravila kućnog reda u manjem obimu,
- f) neredovno nošenje školskog pribora i opreme,
- g) korištenje i oštećivanje školskih ormarića drugih učenika,
- h) nemaran odnos prema učenju, radu i aktivnostima u školi,
- i) ometanje drugih učenika tokom nastave,
- j) ometanje rada nastavnika tokom nastave,
- k) lakše remećenje reda u svom i drugom odjeljenju,
- l) lakše remećenje reda na javnim mjestima koje učenici posjećuju,
- m) neprihvatljiva komunikacija među učenicima na društvenim mrežama,
- n) uništavanje i oštećivanje školske i druge imovine u manjem obimu,
- o) neprikladno odijevanje i kršenje Kodeksa odijevanja učenika u školi i nakon usmene opomene razrednika
- p) zloupotreba korištenja mobilnih telefona, laserskih uređaja i drugih tehničkih sredstava kojima se ometa nastava, rad nastavnika i drugih učenika,
- q) neovozorno poanšanje i neizvršavanje obaveza u svojstvu dežurnog učenika,
- r) neprijavljanje odsustva učenika s časova i neizvršavanje ostalih dužnosti koje ima redar,
- s) prikrivanje i podržavanje drugih učenika u činjenju lakših povreda učeničke dužnosti.

**Član 75.**  
**(Teže povrede učeničkih dužnosti)**

U toku školske godine učeniku se izriču odgojno-disciplinske mjere za učinjene teže povrede učeničkih dužnosti kao što su:

- a) neopravdano izostajanje sa nastave u većem obimu (20 do 30 neopravdanih izostanaka)
- b) krađa imovine Škole, učenika ili nastavnika, odnosno radnika Škole,
- c) konzumiranje, podsticanje na konzumiranje, odnosno pomaganje učeniku u upotrebi duhanskih proizvoda, ostalih proizvoda za pušenje i svih proizvoda koji izazivaju nikotinsku ovisnost, alkohola i svih vrsta narkotika u školskom unutrašnjem i vanjskom prostoru,
- d) dolazak u školu u alkoholiziranom stanju i pod dejstvom narkotika,
- e) izazivanje, podstrekivanje odnosno učestvovanje u tući u unutrašnjem i vanjskom školskom prostoru i na javnim mjestima,
- f) različiti oblici nanošenja lakših ili težih tjelesnih povreda drugom učeniku / fizički napad na drugoga na učenika u unutrašnjem i vanjskom školskom prostoru i na javnim mjestima
- g) učestvovanje u presretanju učenika Škole i iznuđivanju novca i ličnih stvari,
- h) neprihvatljive radnje u vezi sa klađenjem, kockanjem među učenicima u školi i na internetu
- i) posjedovanje oružja ili hladnog oruđa i unošenje istih predmeta u školu,
- j) unošenje i korištenja pirotehničkih sredstava u unutrašnjem i vanjskom prostoru škole i na javnim mjestima,
- k) lažno dojavljivanje postavljanja minsko - eksplozivnih sredstava, pomaganje, učešće u navedenim radnjama, te iniciranje lažne dojave i uzbunjivanja,
- l) bezrazložno aktiviranje protivpožarnog aparata,
- m) dovođenje u Školu učenika iz drugih škola i nepoznatih osoba koje mogu narušavati red i prouzrokovati opasnost za učenike, nastavnike i ostale radnike Škole i te nanijeti štetu imovini Škole,
- n) snimanje/fotografiranje kamerom, mobitelom ili na drugi način bez pristanka učenika, nastavnika ili drugih radnika Škole i prenošenje takvog snimka trećim licima te nedozvoljeno objavljivanje,
- o) upotreba mobilnog telefona, pametnog sata i drugih sredstava komunikacije u svrhu prepisivanja, pronalaženja i dijeljenja informacija u svrhu prevare u postupku ocjenjivanja,
- p) zloupotreba sredstava komunikacije i postavljanje neprimjerenih sadržaja na edukativnim platformama i drugim javnim platformama,
- q) neprimjerena komunikacija i podsticanje govora mržnje na internetu i društvenim mrežama,
- r) neovlašteno postavljanje plakata, obaveštenja i sl. na oglasnim tablama Škole i neovlašteno korištenje školskog razгласa,
- s) neovlašten pristup školskim bazama, računarskim sistemima, mail adresama nastavnika, učenika i ostalih radnika Škole, te drugim sredstvima komunikacije i informisanja Škole,
- t) nedozvoljeno korištenje školske opreme i pomagala, te samoinicijativna upotreba učenika bez dozvole nastavnika,
- u) namjerno nanošenje štete školskoj opremi, uređajima i imovini ili vrijednosti Škole,
- v) ozbiljni prekršaj učinjeni protiv estetskog i higijenskog izgleda školske sredine i školske opreme,
- w) prepravka podataka u svjedočanstvu, diplomi i drugim javnim ispravama koje izdaje škola i dopisivanje podataka u evidenciji Škole.

- x) namjerno uništavanje pedagoške dokumentacije i evidencije,
- y) prepravljanje podataka na ispričnicama ili ljekarskim uvjerenjima,
- z) netačno davanje podataka o sebi u cilju obmane,
- aa) izazivanje nacionalne, etničke, rasne, vjerske netrpeljivosti i spolne diskriminacije,
- bb) različiti nasilni oblici ponašanja (verbalno i relacijski) prema drugim učenicima, nastavnicima i ostalim radnicima Škole,
- cc) nepoštivanje autoriteta i vrijeđanje ličnosti nastavnika i ostalih radnika Škole,
- dd) neprimjerjen odnos prema drugim učenicima, nastavnicima i drugim radnicima Škole,
- ee) javno odbijanje izvršenja naloga nastavnika, stručnih saradnika, direktora i zamjenika direktora,
- ff) nepoštivanje odluka organa Škole,
- gg) prikrivanje i podržavanje drugih učenika u činjenju težih povreda učeničke dužnosti i neprijavljanje počinjenog.

### **Član 76. (Odgojno-disciplinske mjere)**

Za povrede dužnosti učenika mogu se izreći slijedeće odgojno-disciplinske mjere, koje povlače i odgovarajuću ocjenu iz vladanja:

- a) ukor razrednika - ocjena iz vladanja vrlo dobro
- b) ukor Odjeljenjskog vijeća - ocjena iz vladanja dobro
- c) ukor direktora - ocjena iz vladanja zadovoljava
- d) ukor Nastavničkog vijeća - ocjena iz vladanja loše
- e) mjera premještaj u drugo odjeljenje iste škole (ako postoji mogućnost)
- f) mjera isključenje iz škole.

### **Član 77. (Izricanje odgojno-disciplinskih mjeru)**

- (1) Odgojno-disciplinska mjera se izriče pravovremeno, a učenik mora biti upoznat sa razlogom zbog kojeg mu se izriče odgojno-disciplinska mjera.
- (2) Odgojno-disciplinska mjera važi za školsku godinu za koju je izrečena, a može se u toku školske godine ublažiti ili ukinuti.
- (3) Nije dozvoljeno izreći odgojno-disciplinsku mjeru učeniku dok se istovremeno za učenika ne izradi IPP ili IPB.
- (4) Evaluacija i mjerenje očekivanih ishoda definisanih u IPP-u i IPB-u obavlja se najranije nakon tri mjeseca od početka provođenja mjera.
- (5) Odgojno-disciplinske mjeru ukor razrednika i ukor Odjeljenjskog vijeća izriču se za lakše povrede dužnosti učenika.
- (6) Odgojno-disciplinske mjeru ukor direktora i ukor Nastavničkog vijeća, premještaj u drugo odjeljenje i isključenje iz škole izriču se za teže povrede dužnosti učenika.
- (7) Odgojno-disciplinske mjeru se izriču postepeno, osim u slučajevima težih povreda učeničkih dužnosti definisanih Zakonom i ovim Pravilima.

- (8) Prilikom izricanja odgojno-disciplinske mjere pedagog ili psiholog je u obavezi napisati obrazloženje o izricanju odgojno-disciplinske mjere prema čl. 8 Pravilnika o izricanju odgojno-discipliniskih mjera u osnovnim i srednjim školama.
- (9) O izrečenim odgojno-disciplinskim mjerama iz stava (6) ovog člana donosi se posebno rješenje koje se dostavlja roditelju/staratelju učenika.

### Član 78.

#### (Postupanje u slučajevima utvrđivanja neopravdanog izostajanja)

- (1) Ukoliko je učenik odsutan s nastave bez najave, odnosno, bez informacije i unaprijed najavljenog opravdanog odsustva ili ako razrednik, nastavnik ili stručni saradnik nemaju informaciju da je učenik bolestan ili da je iz opravdanog razloga spriječen da dođe na nastavu, razrednik ili stručni saradnik škole odmah poziva roditelja/staratelja učenika i interesuje se o razlozima nepohađanja nastave.
- (2) U slučaju da se roditelj/staratelj sa opravdanjem ili obrazloženjem izostanaka učenika ne javi razredniku u pravilnikom propisanom roku, škola u cilju sigurnosti i zaštite interesa učenika obavještava nadležnu službu socijalne zaštite.
- (3) O proceduri postupanja u slučaju izostanaka učenika, razrednik upoznaje učenike na prvom času na početku školske godine i roditelje na prvom roditeljskom sastanku na početku svake školske godine, kao i kontinuirano tokom školske godine.

### Član 79.

#### (Odgojno-disciplinske mjere zbog neopravdanih izostanaka sa nastave)

- (1) Neopravdani izostanci sa nastave u toku školske godine povlače izricanje odgojno-disciplinskih mjera i smanjenje ocjena iz vladanja, i to:
  - a) od 0 do 5 neopravdanih izostanaka - vladanje primjerno
  - b) od 6 do 10 neopravdanih izostanka - ukor razrednika - vladanje vrlo dobro
  - c) od 11 do 19 neopravdanih izostanka - ukor Odjeljenjskog vijeća - vladanje dobro
  - d) od 20 do 25 neopravdanih izostanka - ukor direktora - vladanje zadovoljava
  - e) od 26 do 30 neopravdanih izostanka - ukor Nastavničkog vijeća - vladanje loše.
- (2) U slučaju da se učeniku izrekne jedna od navedenih odgojno-disciplinskih mjera u vezi s neopravdanim izostajanjem s nastave, izrađuje IPP ili IPB za učenika i postupa se u skladu s Pravilnikom o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i/ili drugim faktorima koji mogu ugroziti najbolji interes učenika i zaštiti učenika i Pravilnikom o provođenju mjera odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana učenika, kako bi se utvrdili i otklonili razlozi neopravdanih izostanaka i učeniku osigurala podrška.
- (3) U slučaju da nakon najmanje tri mjeseca provođenja mjera odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana učenik i dalje neopravdano izostaje i ima 31 i više neopravdanih časova, može se razmotriti izricanje odgojno-disciplinske mjere "isključenje iz škole".
- (4) Ako učenik pokazuje poboljšanje, smanji učestalost neopravdanih izostanaka i trudi se da redovno pohađa nastavu, odgojno-disciplinska mjera izrečena zbog neopravdanih izostanaka se u toku školske godine može ublažiti ili ukinuti.

**Član 80.**  
**(Postupak koji prethodi utvrđivanju odgovornosti učenika)**

- (1) Prije izricanja odgojno-disciplinske mjere stručni saradnici i razrednik obavezno obavljaju savjetodavni razgovor sa učenikom na kojem upoznaju učenika s neprihvatljivim ponašanjem, ukazuju na posljedice konkretnog neprihvatljivog ponašanja, te sa učenikom dogovaraju plan praćenja u određenom roku, koji nije kraći od tri mjeseca.
- (2) O navedenim savjetodavnim razgovorima sa učenikom stručna služba škole sačinjava Zapisnik, koji će se koristiti prilikom izrade IPP-a i IPB-a i sastavni je dio pedagoškog kartona učenika.
- (3) Nakon savjetovanja sa učenikom kojem se izriče odgojno-disciplinska mjera, stručna služba škole poziva i roditelja/staratelja učenika i upoznaje ga sa Zapisnikom i planom osiguranja odgojno-obrazovne podrške za učenika.
- (4) Ukoliko roditelj odbija saradnju sa stručnom službom škole, a u vezi s poduzimanjem mjer usmjerenih na korekciju neprihvatljivog ponašanja učenika, Škola nastavlja provoditi stručnu podršku sa nadležnom službom za socijalni rad.
- (5) Prilikom izricanja odgojno-disciplinskih mjeri svi uključeni u izricanje odgojno-disciplinske mjere u obavezi su uzeti u obzir dob i razvojne karakteristike učenika, psihofizičke karakteristike učenika i nivo svjesnosti učenika o štetnosti i posljedicama njegovog ponašanja.

**Član 81.**  
**(Postupak utvrđivanja odgovornosti učenika)**

- (1) Ukoliko učenik učini povredu učeničke dužnosti utvrđene Zakonom i ovim Pravilima, a za koju je prije izricanja odgojno-disciplinske mjere potrebno utvrditi adekvatne činjenice o događaju, te izraditi IPP ili IPB za jednog ili više učenika, psiholog i/ili pedagog škole obavljaju razgovor sa učenikom ili učenicima, individualno i/ili grupno, prema procjeni.
- (2) Postupci razgovora, razmjene informacija i utvrđivanja određenih okolnosti u smislu ovog pravilnika provode se isključivo u svrhe osiguranja adekvatne odgojno-obrazovne podrške učenicima, ali i izricanja odgojno-disciplinskih mjeri učenicima po principu pravičnosti i utvrđenih činjenica, dobrih pedagoško-psiholoških praksi i u skladu sa zakonom.
- (3) Sadržaj svih učeničkih izjava bilježi pedagog ili psiholog koji obavlja razgovor s učenikom i isti postaje službena zabilješka koja se s datumom o obavljenom razgovoru s učenikom i potpisom pedagoga ili psihologa čuva kao dio službene dokumentacije stručnog saradnika, a ista se na zahtjev može dostaviti nadležnim tijelima.
- (4) Stručni saradnik koji vodi razgovor s učenikom u službenu zabilješku bilježi sve pojedinosti o događaju koje mogu pomoći prilikom utvrđivanja činjenica za konkretni događaj kao i prikupljanja informacija (kako, zašto, ko, kada i gdje se događaj dogodio i na koji način su učenici učestvovali u istom).
- (5) Ako u toku postupka utvrđivanja činjenica, a u vezi s događajem u kojem može biti ugrožen najbolji interes učenika škola dođe do saznanja ili informacija iz kojih se može zaključiti da je ugrožen interes učenika od strane trećih lica sa ili bez obilježja krivičnog djela, škola je dužna postupati u skladu s Pravilnikom o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i /ili drugim faktorima koji mogu ugroziti najbolji interes učenika i zaštiti učenika. Pravilnikom o provođenju mjera odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana učenika i drugim propisima.

**Član 82.**  
**(Način donošenja odluke o odgovornosti učenika)**

- (1) Organi nadležni za izricanje odgojno-disciplinske mjere, kod donošenja odluke, trebaju imati u vidu težinu povrede i njene posljedice i uslove pod kojima je povreda učinjena.
- (2) Nadležni organ Škole može:
  - a) osloboditi učenika od odgovornosti
  - b) proglašiti učenika odgovornim i izreći mu odgojno-disciplinsku mjeru.
- (3) Odgojno-disciplinske mjere se izriču postepeno, osim u slučajevima težih povreda učeničkih dužnosti definisanih ovim Pravilima.
- (4) Odgojno-disciplinska mjera važi za školsku godinu za koju je izrečena, a može se u toku školske godine ublažiti ili ukinuti.
- (5) Ublažavanje, odnosno ukidanje odgojno-disciplinske mjere vrši organ koji je mjeru izrekao. Prijedlog za ublažavanje, odnosno ukidanje odgojno-disciplinske mjere mogu dati razrednik, Odjeljenjsko vijeće, Nastavničko vijeće i direktor.

**Član 83.**  
**(Postupanje u slučajevima izricanje mjere isključenja iz škole)**

- (1) Ukoliko realizacija IPP ili IPB s učenikom nije dala rezultate najmanje tri mjeseca i ako učenik i dalje pokazuje neprihvatljive oblike ponašanja, može se razmotriti izricanje odgojno-disciplinske mjere "isključenje iz škole".
- (2) U slučaju da je učeniku izrečena odgojno-disciplinska mjera "isključenje iz škole", te ako učenik nastavi školovanje u drugoj srednjoj školi, ova škola je u obavezi dostaviti pedagoški kartona učenika i evidencija o učeniku, kroz saradnju stručnih saradnika iz dvije škole, a vodeći se najboljim interesom učenika.
- (3) Nakon što Škola doneše mjeru "isključenje iz škole", ima obavezu da obavijesti Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo i Institut.

**Član 84.**  
**(Žalba na izrečenu odgojno-disciplinsku mjeru)**

- (1) Na rješenje o izrečenoj odgojno-disciplinskoj mjeri, učenik, njegov roditelj odnosno staratelj, ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od 3 (tri) dana od dana prijema rješenja.
- (2) Školski odbor po žalbi odlučuje u roku od 8 (osam) dana.
- (3) U odlučivanju po žalbi Školski odbor može donijeti odluku kojom:
  - a) odbacuje žalbu kao nedopuštenu, neurednu ili neblagovremenu i potvrđuje odluku Nastavničkog vijeća,
  - b) odbija žalbu kao neosnovanu i potvrđuje odluku Nastavničkog vijeća,
  - c) prihvata žalbu kao osnovanu i vraća istu na ponovni postupak Nastavničkom vijeću,
  - d) prihvata žalbu kao osnovanu i preinačuje odluku Nastavničkog vijeća i izriče drugu odgojno-disciplinsku mjeru koju smatra primjerenom.
- (4) Odluka Školskog odbora je konačna.

- (5) Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj, mogu pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u roku od 30 /trideset/ dana od dana prijema odluke.

**Član 85.**

**(Konačnost odluke o izrečenoj odgojno-disciplinskoj mjeri)**

- (1) Škola je dužna omogućiti učenicima pohađanje nastave i nakon izrečenih odgojno-disciplinskih mjera premještaj u drugo odjeljenje i isključenje iz škole, sve dok odluka ne postane konačna.
- (2) Ukoliko učenik ili njegov roditelj odnosno staratelj, u predviđenom roku ne izjavi žalbu na rješenje o izrečenoj odgojno-disciplinskoj mjeri, isto postaje konačno narednog dana od dana isteka roka za žalbu.

**Član 86.**

**(Materijalna odgovornost učenika)**

- (1) Učenik koji namjerno ili iz krajne nepažnje prouzrokuje materijalnu štetu Školi, dužan je istu nadoknaditi.
- (2) Ako štetuprouzrokuje više učenika, svaki učenik je odgovoran za dio štete koju je prouzrokovao.
- (3) Ako se ne može pouzdano utvrditi pojedinačno učešće svakog učenika u šteti, smatra se da su svi učenici podjednako odgovorni za štetu i adokađuju je solidarno.
- (4) O materijalnoj odgovornosti učenika odlučuje organ koji je nadležan za izricanje odgovarajuće odgojno-disciplinskemjere.
- (5) Visina štete utvrđuje se prema knjigovodstvenoj vrijednosti, a ako ne postoji takav podatak, onda se visina utvrđuje procjenom.
- (6) Postojanje štete i okolnosti pod kojima je ista nastala, njenu visinu i učinioца, utvrđuje komisija koju imenuje Nastavničko vijeće na prijedlog direktora Škole.
- (7) Učenik se može žaliti na utvrđenu visinu prouzrokovane štete, a žalbu podnosi Školskom odboru u roku od tri dana od dana utvrđivanja odgovornosti za štetu.
- (8) Odluku o oslobođanju učenika od plaćanja štete odnosno o potvrđivanju ili preinačenju utvrđene visine naknade za učinjenu štetu, donosi Školski odbor po žalbi učenika ili roditelja/stratelja.
- (9) Oslobođanjem od naknade štete učenik se ne oslobađa odgojno-disciplinske odgovornosti.

**VII - RADNICI ŠKOLE**

**Član 87.**

**(Radnici Škole)**

- (1) Radnici u Školi su direktor, pomoćnik direktora/voditelji dijela nastavnog procesa, nastavnici, stručni saradnici, saradnici i radnici za obavljanje poslova za podršku osnovnoj djelatnosti Škole.
- (2) Radnici Škole ostvaruju svoja prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pravilnikom o radu Škole, ovim Pravilima i drugim aktima Škole.

**Član 88.**  
**(Profil i stručna spremu)**

- (1) Profil i stručnu spremu nastavnika utvrđuje Ministarstvo posebnim aktom na prijedlog Instituta, uz saglasnost Vlade.
- (2) Broj stručnih saradnika, saradnika i ostalih radnika, profil i stručna spremu, kao i poslovi koje obavljaju u školi utvrđuju se Pedagoškim standardima i normativima.
- (3) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana kojim se utvrđuje profil i stručna spremu nastavnika, nastavu u Kantonu mogu izvoditi lica:
  - a) sa završenim najmanje VII stepenom stručne spreme, sa zvanjem profesora, ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta ili
  - b) sa završenim II odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta.
- (4) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjuju se važeći profili i stručna spremu definisani Nastavnim planom i programom odnosno Predmetnim kurikulumom i profili i stručna spremu definisani Pedagoškim standardima i normativima.
- (5) Radnici zatečeni na radu u školi u radnom-pravnom statusu na neodređeno vrijeme, koji, danom stupanja na snagu Zakona, ne posjeduju profil i stručnu spremu utvrđenu propisom iz stava (1) ovog člana ili Pedagoškim standardima i normativima predviđenu za ta radna mjesta, koji imaju više od 20 godina radnog staža u školi, ostaju na svojim poslovima i radnim zadacima bez obaveze doškolovanja.
- (6) Za učenike s teškoćama u razvoju angažuje se kadar odgovarajućeg profila i stručne spreme, za pružanje podrške u odgojno-obrazovnom radu, u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima i važećim propisima.

**Član 89.**  
**(Sedmične obaveze radnika)**

- (1) Četrdesetosatna radna sedmica radnika utvrđuje se Godišnjim programom rada u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima i Kolektivnim ugovorom.
- (2) Radniku se, u skladu sa kolektivnim ugovorom, na početku školske godine izdaje rješenje o 40-satnoj radnoj sedmici.
- (3) Nastavnik općeobrazovne i stručnoteorijske nastave u školi u okviru četrdesetsatne radne sedmice može imati najviše 25 časova neposrednog odgojno-obrazovnog rada u školi.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, direktor može iz opravdanih razloga utvrditi da nastavnik ima do 30 časova neposrednog odgojno-obrazovnog rada, u periodu ne dužem od jednog polugodišta u toku jedne školske godine.
- (5) Neposredni odgojno–obrazovni rad podrazumijeva časove redovne, dopunske, dodatne, fakultativne, pripremne i instruktivne nastave, razredništvo-čas odjeljenske zajednice, vođenje sekcije ili drugih oblika vannastavnih aktivnosti, učeničkih organizacija, društvenu, kulturnu i sportsku aktivnost.
- (6) Raspored radnog vremena utvrđuje direktor u skladu Zakonom, Pedagoškim standardima i normativima i općim aktima Škole.

**Član 90.**  
**(Zasnivanje radnog odnosa)**

- (1) Radnici škole definiraju radni angažman ugovorom o radu.
- (2) Upravnjeno radno mjesto u školama kao javnim ustanovama prvo se popunjava preraspodjelom radnika s jedinstvene rang liste radnika za čijim radom je potpuno ili djelomično prestala potreba u odnosu na ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji su zaključili sa poslodavcem na osnovu javnog konkursa, koja se vodi u Ministarstvu.
- (3) Ukoliko u školi postoji upravnjeno radno mjesto, škola je dužna prvo preuzeti lice sa spiska radnika za čijim je radom potpuno ili djelomično prestala potreba iz stava (2) ovog člana, koje ispunjava sve opće i posebne uvjete za to radno mjesto.
- (4) Ukoliko se popunjavanje upravnjenog radnog mjesta u skladu sa stavom (2) ovog člana ne može realizirati, upravnjeno mjesto oglašava se putem javnog konkursa nakon prethodno pribavljenе saglasnosti Ministarstva za raspisivanje javnog konkursa.
- (5) Javni konkurs iz stava (4) ovog člana provodi se u skladu sa pravilnikom za prijem radnika koji, uz konsultacije sa Sindikatom i uz saglasnost Vlade, donosi ministar.
- (6) Izuzetno, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme i bez javnog konkursa u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.
- (7) Kada to zahtijevaju potrebe, o čemu odlučuje Ministarstvo, direktor će radniku, na prijedlog Ministarstva i uz saglasnost radnika, omogućiti rad na poslovima izvan škole.
- (8) Za vrijeme rada na poslovima iz stava (7) ovog člana, koji ne može trajati duže od godinu dana, škola može zasnovati radni odnos ugovorom na određeno vrijeme sa licem koje će mijenjati radnika iz stava (7) ovog člana na njegovim redovnim poslovima.
- (9) U slučajevima iz stava (7) ovog člana Ministarstvo, direktor škole i radnik potpisuju sporazum kojim se uređuju međusobne obaveze.

**Član 91.**  
**(Radnici za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba)**

- (1) Pravo na evidentiranje u spisak radnika za čijim je radom potpuno ili djelomično prestala potreba imaju radnici, koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, kao i radnici koji su imenovani na neku od javnih funkcija, u organima i ustanovama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, organima i ustanovama kantona, Grada Sarajeva i općine i radniku izabranom na profesionalnu funkciju u Sindikatu, čija prava i obaveze iz radnog odnosa na njegov zahtjev miruju, te ukoliko se prethodno radno mjesto popuni, a najduže četiri godine od dana izbora, odnosno imenovanja.
- (2) Ministar, uz konsultacije sa Sindikatom, donosi pravilnik o zbrinjavanju radnika za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba, a program zbrinjavanja viška radnika u školama, u skladu sa Kolektivnim ugovorom i na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada.

**Član 92.**  
**(Privremeno angažiranje)**

- (1) Radnici u Školi u hitnim, odnosno vanrednim slučajevima, mogu biti angažirani na određeni period

i bez javnog konkursa, koji ne može biti duži od šest mjeseci, pod uvjetom da se upražnjeno radno mjesto ne može popuniti u skladu sa odredbama ovih Pravila.

- (2) Za potrebe obavljanja knjigovodstveno-računovodstvenih poslova škola može angažovati Agenciju osnovanu u skladu sa zakonom.

### Član 93.

(Pripravnici i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

- (1) Nastavnik, saradnik i stručni saradnik koji nije položio stručni ispit ima status pripravnika.
- (2) Stručnom ispitu ne može pristupiti lice koje nije završilo nastavnički fakultet, a nema položenu pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
- (3) Program osposobljavanja za samostalni odgojno-obrazovni rad, stažiranje, profil i stručna spremu mentora, sastav komisije, način i troškovi polaganja ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad, odnosno za polaganje stručnog ispita, obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu i vođenje evidencije, reguliraju se pravilnikom o polaganju stručnog ispita koji, na prijedlog Instituta, donosi Ministar.
- (4) Licu bez radnog iskustva, u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH i kriterijima iz Zakona o volontiranju Federacije BiH i Kolektivnim ugovorom, uz saglasnost Ministarstva, Škola može omogućiti stručno osposobljavanje za samostalni odgojno-obrazovni rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

### Član 94.

(Lica koja nemaju završen nastavnički fakultet)

- (1) U Školi sezuzetno, u nedostatku nastavnika sa propisanim profilom i stručnom spremom u skladu sa Nastavnim planom i programom i Zakonom, mogu angažovati na određeno vrijeme i lica sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva u nastavi, a koja nemaju završen nastavnički fakultet.
- (2) Lice iz stava (1) ovog člana koje ima položenu pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta obavezno je položiti ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad, odnosno stručni ispit.
- (3) Lice iz stava (1) ovog člana u čijem studiju nije bila zastupljena pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička grupa predmeta obavezna su položiti navedenu grupu predmeta i stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad.
- (4) Licima iz st. (2) i (3) ovog člana Škola je dužna odmah po zaključivanju ugovora o radu izdati rješenje o pripravničkom stažu, odnosno rješenje o stažiranju, sa rokom polaganja stručnog ispita i imenovati mentora, a licima iz stava (3) i rješenje o obavezi polaganja pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta.
- (5) Rok za polaganje ispita grupe predmeta iz stava (3) ovog člana je 12 mjeseci od dana stupanja na rad.
- (6) Lice iz stava (3) ovog člana odmah nakon što položi pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, uz uslov da je obavilo pripravnički staž u propisanom trajanju, stiče pravo polaganja ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad, odnosno stručnog ispita.
- (7) Rok za polaganje ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad, odnosno stručnog ispita za lice iz stava (3) ovog člana je šest mjeseci od dana položenog posljednjeg ispita pedagoško-psihološke i

metodičko-didaktičke grupe predmeta, odnosno šest mjeseci od posljednjeg dana obavljenog pripravničkog staža, u protivnom mu prestaje radni odnos u školi.

**Član 95.**  
**(Obaveza verifikacije nastave)**

- (1) Izuzetno, u nedostatku nastavnika sa odgovarajućim kvalifikacijama, na određeno vrijeme mogu biti zaposleni nastavnici koji nemaju propisane kvalifikacije, propisan profil i stručnu spremu u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima je uređena ova oblast.
- (2) Nastavu koju izvode nastavnici iz stava (1) ovog člana, na kraju prvog polugodišta i nastavne godine, verificira nastavnik koji ispunjava uvjete u skladu sa Zakonom i propisima kojima je uređena ova oblast.
- (3) Angažman lica iz stava (1) ovog člana uređuje se u skladu sa posebnim programom kojeg donosi Vlada.

**Član 96.**  
**(Ljekarski pregled)**

- (1) Svaki radnik škole, uključujući i radnika na određeno vrijeme, prije početka školske godine obavezan je obaviti sistematski ljekarski pregled u zdravstvenoj ustanovi i uvjerenje o ljekarskom pregledu dostaviti u školu kod koje se nalazi njegov personalni dosje. Sadržaj sistematskog ljekarskog pregleda propisuje Ministarstvo uz pribavljanje mišljenja Ministarstva zdravstva Kantona, a u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora.
- (2) U školi se ne može dozvoliti bilo kakav angažman u nastavnom, odnosno radnom procesu licu za koje se odgovarajućom medicinskom procedurom utvrdi da nije sposoban za rad, da je alkoholičar, ovisnik o narkoticima, kao i lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti.
- (3) Radnik škole iz stava (2) ovog člana za kojeg se utvrde okolnosti iz ovog člana, odmah će po utvrđivanju datih činjenica biti udaljen iz procesa rada i upućen na liječenje.
- (4) U slučaju osnovane sumnje da je radniku psihofizičko zdravlje narušeno u tolikoj mjeri da isto bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost direktor će, nakon prethodno pribavljenog mišljenja sindikata, školskom odboru uputiti prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na ocjenu radne sposobnosti.
- (5) Ako školski odbor utvrdi da je prijedlog direktora opravdan, donijet će odluku o upućivanju radnika na ocjenu radne sposobnosti.
- (6) Radniku koji odbije izvršiti odluku iz stava (5) ovog člana, otkazat će se ugovor o radu zbog nedoličnog ponašanja i kršenja obaveza iz radnog odnosa.
- (7) Ako se utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obaveze u odgojno-obrazovnom radu zbog trajno narušenog psihofizičkog zdravlja, ponudit će mu se odgovarajući poslovi prema radnoj sposobnosti, a u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima.
- (8) Ako škola nema odgovarajuće poslove iz stava (7) ovog člana, radniku će se otkazati ugovor o radu zbog lično uvjetovanih razloga.
- (9) Ako radnik odbije prihvati ponudu iz stava (7) ovog člana, otkazat će mu se ugovor o radu zbog lično uvjetovanih razloga.

**Član 97.**  
**(Stručno usavršavanje radnika)**

- (1) Nastavnik je samostalan u izvođenju nastave, izboru oblika i metoda rada, u okvirima utvrđenim nastavnim planom i programom i drugim pozitivno-pravnim propisima.
- (2) Nastavnik ima obavezu da se uredno priprema za organizaciju i obavljanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada, za čas, odnosno nastavnu jedinicu, kao i druge oblike odgojno- obrazovnog rada.
- (3) Nastavnici i stručni saradnici škole imaju pravo i obavezu da se kontinuirano stručno usavršavaju kroz programe koje je, na prijedlog Instituta, odobrilo Ministarstvo.
- (4) Direktor, pomoćnik direktora i nastavnik obavezni su svake druge školske godine realiziratiugledni čas.

**Član 98.**  
**(Udruživanje nastavnika i stručnih saradnika)**

Nastavnici i stručni saradnici Škole mogu se udruživati u stručne aktive na nivou Škole i višim nivoima, s ciljem unapređenja rada, edukacije i saradnje na domaćem i međunarodnom planu.

**Član 99.**  
**(Odgovornost radnika škole i nosilaca funkcija u tijelima škole)**

- (1) Nosioci funkcija u organima škole i radnici škole imaju naglašenu društvenu odgovornost.
- (2) Pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorima, preciznije se reguliše postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika i postupka o suspenziji radnika iz stava (1) ovog člana.
- (3) U slučaju kada je protiv lica iz stava (1) ovog člana potvrđena optužnica za krivična djela za koja se odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03 –Ispravka, 21/04 - Ispravka, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17 i 31/23) može izreći kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i više, škola je obavezna donijeti odluku o suspenziji tih lica iz nastavnog procesa do okončanja krivičnog postupka.
- (4) Licima iz stava (3) ovog člana kojima je izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela iz stava (3) ovog člana škola je obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa i u pismenoj formi obavijestiti Ministarstvo.
- (5) Škola je obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa članu rukovodnog osoblja ili radniku koji je predao dokumenta ili izjave tokom postupka izbora, imenovanja ili zasnivanja radnog odnosa, za koje se kasnije utvrdi da nisu vjerodostojni.

**VIII - OCJENJIVANJE I NAPREDOVANJE RADNIKA**

**Član 100.**  
**(Ocenjivanje i napredovanje nastavnika i stručnih saradnika)**

- (1) Rad radnika se sistematicno i kontinuirano prati i ocjenjuje.

- (2) Ministar, uz konsultacije sa sindikatom, na prijedlog Instituta, donosi pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja radnika.
- (3) Do donošenja Pravilnika iz stava (2) ovog člana, primjenjuje se pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama, kao i domovima učenika.

### **Član 101.**

#### **(Postupak ocjenjivanja sekretara, saradnika za finansijske i računovodstvene poslove i administrativnog radnika)**

- (1) Postupak ocjenjivanja radnika, čije ocjenjivanje nije regulisano pravilnikom koji donosi ministar, vrši se na način propisan ovim Pravilima, a provodi se u cilju kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova i zadataka, većeg zalaganja u radu, a u cilju zadržavanja statusa radnika i napredovanja u službi.
- (2) Radnici iz stava (1) ovog člana prolaze kroz postupak ocjenjivanja jedanput u dvije godine.
- (3) Radnici iz stava (1) ovog člana se mogu ocjenjivati pod uslovom:
  - a) da su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme,
  - b) da imaju odgovarajući profil i stručnu spremu utvrđenu zakonom i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje.
- (4) Rad radnika iz stava (1) ovog člana ocjenjuje direktor Škole.

### **Član 102.**

#### **(Predmet ocjenjivanja sekretara, saradnika za finansijske i računovodstvene poslove i administrativnog radanika)**

- (1) Predmet ocjenjivanja je kvalitetno, efikasno, stručno i balagovremeno obavljanje poslova, obavezno stručno obrazovanje i usavršavanje kroz učestvovanje na kursevima, seminarima, radionicama i slično, te predanost i marljivost u službi, korektan odnos prema sredstvima za rad, racionalno korištenje radnog vremena i prisutnost na poslu, iskazivanje ličnih osobina na poslu, kao što su odnos i ponašanje prema strankama i radnim kolegama.
- (2) Direktor Škole daje ukupnu opisnu ocjenu o radu radnika, a na osnovu broja bodova ostvarenih po pojedinim elementima.

### **Član 103.**

#### **(Ocjene radnika)**

- (1) Opisne ocjene radnika su:
  - a) ne zadovoljava;
  - b) zadovoljava;
  - c) uspješan;
  - d) naročito uspješan.
- (2) Za pozitivnu ocjenu potrebno je da radnik u periodu od dvije godine ostvari broj bodova, i
  - a) za ocjenu zadovoljava – od 50 - 60 bodova;
  - b) za ocjenu uspješan – od 60 - 80 bodova;

- c) za ocjenu naročito uspješan – više od 80 bodova.
- (3) Radnik koji u navedenom periodu ne ostvari 50 bodova ocjenjuje se ocjenom ne zadovoljava.

**Član 104.**  
**(Kriteriji ocjenjivanja radnika)**

- (1) Radnik se ocjenjuje za:
- a) kvalitetno, balagovremeno, efikasno i stručno obavljanje poslova - **najviše 50 bodova**;
  - b) obavezno stručno obrazovanje i usavršavanje (kursevi, seminari, konferencije, radionice i slično.) - **najviše 10 bodova**;
  - c) predanost i marljivost u službi, korektan odnos prema sredstvima za rad
  - d) racionalno korištenje radnog vremena i prisutnost na poslu - **najviše 15 bodova**;
  - e) iskazivane ličnih osobina na poslu, kao što su odnosi i ponašanja prema strankama i radnim kolegama - **najviše do 10 bodova**.

**Član 105.**  
**(Ocjena „ne zadovoljava“)**

- (1) Radnik koji nije postigao zadovoljavajuće rezultate dobiva opisnu ocjenu "ne zadovoljava".
- (2) Ocjena iz prethodnog stava ovog člana daje se ako radnik u svom radu, u periodu ocjenjivanja, nije ostvario prosječne rezultate u radu, a prema izvještaju direktora.
- (3) Ukoliko je ocjena rada negativna, radnik, u cilju poboljšanja stručnog znanja prolazi kroz dodatni program stručnog osposobljavanja koji u dogovoru sa njima odredi direktor Škole.
- (4) Prije davanja konačne ocjene, direktor Škole će, po potrebi u periodu praćenja rada radnika obavljati razgovore sa radnikom ukazati na eventualno uočene nedostatke u radu i dati smjernice kako bi se isti odklonili, a sve u cilju poboljšanja i podizanja kvaliteta rada.
- (5) Na ocjenu o svom radu radnik ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od osam dana od dana prijema Rješenja o ocjenjivanju.

**Član 106.**  
**(Sticanje viših službenih zvanja)**

- (1) U zavisnosti od ostvarenih rezultata i utvrđenih ocjena o radu, sekretar Škole, saradnik za finansijske i računovodstvene poslove i administrativni radnik stiču pravo na napredovanje u posebna, viša službena zvanja u okviru istog stepena stručne spreme:
  - a) sekretar Škole, saradnik za finansijske i računovodstvene poslove: **samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik, stručni saradnik savjetnik**,
  - b) administrativni radnik: **mlađi referent, referent, viši referent**.
- (2) Radnici iz stava (1) ovog člana se unapređuju u više službeno zvanje ako su proveli najmanje pet godina u prethodnom zvanju i ako su prilikom posljednja dva ocjenjivanja dobili najmanje ocjenu "naročito uspješan".
- (3) Godina u kojoj je radnik ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" i "zadovoljava" ne priznaje se za unapređivanje u više službeno zvanje.
- (4) O napredovanju u više službeno zvanje direktor Škole donosi rješenje.
- (5) ) Radnik ne može biti vraćen u niže službeno zvanje od onog koje je stekao.

- (6) Stjecanje višeg zvanja radnika, povlači za sobom i odgovarajuća prava i obaveze u pogledu sticanja sredstava u vidu plaće utvrđenih Kolektivnim ugovorom.
- (7) Pod radnim stažom za unapređenje radnika podrazumjeva se vrijeme koje je potrebno provesti na radu da bi se stekao uslov za unapređenje. Za unapređenje u radu računa se radni staž koji je radniku priznat kao staž osiguranja.

### **Član 107.**

**(Pravo radnika sa najvišim stepenom službenog zvanja- periodske povišice)**

- (1) Radnik koji je postigao najviši stepen službenog zvanja ima pravo na uvećanje njegove osnovne plaće za 10% nakon četiri godine provedene u najvišem službenom zvanju, pod uvjetom da je u tom periodu bio uvijek ocijenjen ocjenom "naročito se ističe".
- (2) Radnik koji je postigao najviši stepen službenog zvanja, ima pravo na uvećanje njegove osnovne plaće za 13% nakon osam godina provedenih u najvišem službenom zvanju, pod uslovom da je u tom periodu bio uvijek ocjenjivan ocjenom „naročito se ističe“.
- (3) Prava iz stava (1) i (2) ovog člana preispituje se svake četiri godine.
- (4) Radnik iz stava (1) i (2) ovog člana ne gubi stečeno pravo, ukoliko zbog plaćenog odsustva dužeg od šest mjeseci nije ocijenjen.
- (5) Dodaci iz stava (1) i (2) ovog člana međusobno se isključuju.

### **Član 108.**

**(Napredovanje sekretara, saradnika za finansijske i računovodstvene poslove  
i administrativnog radnika)**

- (1) Radnici koji su ostvarili jedno napredovanje na način da su dva puta uzastopno ocijenjeni ocjenom „naročito uspješan“ sa maksimalnim brojem bodova (85), mogu napredovati sa svakom slijedećom ocjenom „naročito uspješan“, sa maksimalnim brojem bodova, što konkretno znači mogućnost napredovanja svake dvije godine.
- (2) Unapređenje radnika u više stručno zvanje, povlači za sobom i uvećanje plaće utvrđene Kolektivnim ugovorom.
- (3) Odredbe o ocjenjivanju i napredovanju radnika od člana 101. do člana 108. ovih Pravila ne odnose se na tehničko i pomoćno osoblje.

### **Član 109.**

**(Ocenjivanje radnika na tehničkim i pomoćnim poslovima)**

- (1) Rad radnika koji obavlja tehničke i pomoćne poslove u školi (domar, dnevni čuvar zadužen za sigurnost, noćni čuvar zadužen za sigurnost, radnik na održavanju higijene objekta i opreme škole, radnik za servisno-tehničku podršku, radnik za logističku podršku i higijenu) ocjenjuje direktor škole.
- (2) Ocjena rada utvrđuje se rješenjem.
- (3) Na ocjenu o radu radnik ima pravo prigovora Školskom odboru u roku od 8 dana od dana prijema rješenja o ocjenjivanju.

- (4) Školski odbor odlučuje o prigovoru iz stava (3) ovog člana, u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

**Član 110.**

**(Kriteriji za ocjenjivanje radnika na tehničkim i pomoćnim poslovima)**

- (1) Radnik koji radi teničke i pomoćne poslove pod uslovom:
- a) da je u radnom odnosu na neodređeno ili na određeno vrijeme duže od šest mjeseci u toku kalendarske godine,
  - b) da ima profil i stručnu spremu utvrđenu zakonom i pedagoškim standardima i
  - c) da ima položen odgovarajući stručni ispit, ukoliko je isti propisan kao poseban uslov za rad na određenom radnom mjestu.
- (2) Za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada radnika koji radi tehničke i pomoćne poslove u školi, utvrđuju se sljedeći kriteriji:
- a) poštivanje radnog vremena i radne discipline ..najviše 50 bodova;
  - b) odgovornost u obavljanju posla .... najviše 10 bodova bodova;
  - c) samoinicijativnost, samostalnost, kreativnost u obavljanju poslova .. najviše 15 bodova,
  - d) odnos prema nadređenima, nastavnicima, učenicima i strankama (komunikacija i način ophođenja) ... najviše 10 bodova.

**Član 111.**

**(Ocjene rada tehničkog i pomoćnog osoblja)**

- (1) Opisne ocjene rada radnika iz iz prethodnog člana su:
- a) za ocjenu "zadovoljava" od 50 do 60 bodova,
  - b) za ocjenu "uspješan" od 60 do 80 bodova,
  - c) za ocjenu "izuzetno uspješan" od 80 do 85 bodova.
- (2) Radnik iz stava (1) ovog člana koji u navedenom periodu ne ostvari 50 bodova ocjenjuje se ocjenom "ne zadovljava".

**Član 112.**

**(Dodaci na plaću za ocjenu rada)**

- (1) Dodatak na plaću koji pripada radniku koji obavlja tehničke i pomoćne poslove u ustanovi po osnovu ocjene o radu utvrđuje se kako slijedi:
- a) za ocjenu »izuzetno uspješan« 5% od njegove osnovne plaće,
  - b) za ocjenu »uspješan« 2% njegove osnovne plaće.
- (2) Procenat na ime ocjene rada iz stava (1) ovog člana pripada radniku iz stava (1) ovog člana po šestomjesečnom praćenju rada radnika do sljedećeg ocjenjivanja.

**Član 113.**  
**(Primjena odredbi o ocjenjivanju i napredovanju)**

Odredbe o ocjenjivanju i napredovanju radnika od člana 101. do člana 112. ovih Pravila primjenjivat će se do donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja radnika, koji uz konsultacije sa sindikatom, na prijedlog Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje Kantona Sarajevo, donosi ministar.

**IX - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I STRUČNI ORGANI**

**Član 114.**  
**(Organ upravljanja i rukovođenja i stručni organi)**

- (1) Organ upravljanja u Školi je Školski odbor.
- (2) Rukovodilac u Školi je direktor koji po Pedagoškim standardima i normativima može imati pomoćnika/voditelja dijela nastavnog procesa.

**POGLAVLJE I – ŠKOLSKI ODBOR**

**Član 115.**  
**(Sastav Školskog odbora)**

- (1) Školski odbor ima četiri člana i to: jedan predstavnik osnivača kojeg predlaže Ministarstvo, a ujedno je i predsjednik, jedan predstavnik Grada kojeg predlaže gradski organ, jedan predstavnik roditelja učenika i jedan predstavnik radnika Škole.
- (2) Sastav Školskog odbora, uslovi i kriteriji za imenovanje, razlozi za izuzeće, procedure izbora i način rada Školskog odbora definisani su Pravilnikom koji donosi Ministar.

**Član 116.**  
**(Imenovanje članova Školskog odbora)**

- (1) Školski odbor bira se na period od četiri godine sa mogućnošću jednog reizbora.
- (2) Predsjednika i članove Školskog odbora, na osnovu Javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo po standardima utvrđenim Zakonom.
- (3) Javni konkurs za imenovanje članova školskog odbora oglašava se najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata, a objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Vlade, Ministarstva i škole u kojoj se vrši izbor predsjednika i/ili članova školskog odbora. Škola je obavezna tekst konkursa istovremeno objaviti i na vidnom mjestu u školi, kako bi sa sadržajem teksta konkursa bili upoznati svi zainteresirani kandidati.
- (4) U Školskom odboru ne može se dozvoliti angažman licu za koje se, odgovarajućom medicinskom procedurom, utvrdi da je alkoholičar, ovisnik o narkoticima i koje boluje od zarazne ili duševne bolesti.

- (5) Kada je protiv lica, koje je imenovano za člana Školskog odbora, potvrđena optužnica za krivična djela za koja se odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i više, Škola je u obavezi obavijestiti o tome Osnivača putem Ministarstva radi donošenja odluke o suspenziji do okončanja krivičnog postupka.
- (6) Ukoliko je članu Školskog odbora izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela, Škola je u obavezi obavijestiti Osnivača putem Ministarstva radi donošenja odluke o razrješenju.

**Član 117.**  
**(Rad Školskog odbora)**

- (1) Način rada Školskog odbora regulira se Poslovnikom o radu.
- (2) Obavljanje dužnosti člana Školskog odbora je dobrovoljno i besplatno.
- (3) Konstituirajući sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik starog saziva Školskog odbora ili njegov zamjenik, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke Vlade o imenovanju Školskog odbora.
- (4) U nemogućnosti da predsjednik ili zamjenik starog saziva Školskog odbora sazove konstituirajući sjednicu, istu saziva Ministarstvo.
- (5) Sjednicama Školskog odbora predsjedava predsjednik Školskog odbora. U slučaju da je predsjednik spriječen da zakaže i vodi sjednicu, sjednicu će zakazati zamjenik predsjednika.
- (6) Predsjednik i članovi Školskog odbora odgovorni su za zakonitost rada Školskog odbora.
- (7) Školski odbor radi na sjednicama kao kolektivni organ i predsjednik i članovi Školskog odbora nemaju nadležnost donositi odluke van sjednica Školskog odbora.
- (8) Odluke i druge pravne akte iz svoje nadležnosti, Školski odbor donosi kada je većina od ukupnog broja članova Školskog odbora glasala za odluku, odnosno pravni akt.
- (9) Član Školskog odbora koji se ne slaže sa odlukom Školskog odbora ima pravo tražiti da se u zapisnik unese njegovo mišljenje.
- (10) Ministar donosi Pravilnik u vezi sa izborom, razrješenjem, nadležnostima i radom školskih odbora.

**Član 118.**  
**(Nadležnost Školskog odbora)**

- (1) Nadležnosti Školskog odbora u donošenju akata Škole su:
  - a) donošenje Pravila Škole;
  - b) donošenje Godišnjeg programa rada Škole za tekuću školsku godinu i usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada za prethodnu školsku godinu;
  - c) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
  - d) donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i drugih općih akata u skladu sa relevantnim propisima;
  - e) donošenje svog Programa rada i izvještaja o svom radu koji podnosi Osnivaču;
- (2) Školski odbor je nadležan za rješavanje o:
  - a) izboru, imenovanju i razrješenju direktora i pomoćnika direktora/voditelja dijela nastavnog procesa kao i zaključivanju ugovora o radu i prestanku rada direktora škole u skladu sa Pravilnikom koji donosi ministar,

- b) imenovanju komisija u skladu sa pozitivnim pravnim propisima,
  - c) korištenju sredstava preko iznosa određenog pozitivnim pravnim propisima,
  - d) utvrđivanju prijedloga plana upisa učenika u prvi razred,
  - e) verificiranju konačne liste upisanih učenika u prvi razred,
- (3) Školski odbor je nadležan za odlučivanje u drugom stepenu o:
- a) žalbi učenika ili roditelja/staratelja na rješenje o izricanju odgojno-disciplinske mjere,
  - b) žalbama i prigovorima kandidata po javnom konkursu za prijem radnika,
  - c) žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora škole.
  - d) na druge odluke i rješenja na koje je dopuštena žalba ili prigovor.
- (4) Školski odbor, osim nadležnosti propisanih u stavovima (1), (2) i (3) ovog člana, obavlja i sljedeće:
- a) razmatra prijedloge i preporuke koje se upute Školskom odboru i preuzima odgovarajuće mjere,
  - b) rješava sva pitanja odnosa s osnivačem,
  - c) u prvom stepenu razmatra i odlučuje o pitanjima radnopravnog statusa direktora škole,
  - d) prati, ocjenjuje i kontrolisce rad direktora Škole,
  - e) u vanrednim situacijama kada je direktor privremeno spriječen da obavlja poslove iz nadležnosti direktora, uz saglasnost Ministarstva, ovlašćuje nastavnika ili stručnog saradnika koji ispunjava uslove za direktora koji će, pored svojih poslova, obavljati i poslove i radne zadatke direktora, sve dok traje ta spriječenost,
  - f) donosi plan kadrovske potrebe za petogodišnji period,
  - g) utvrđuje konačnu listu radnika koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka,
  - h) na osnovu saglasnosti Ministarstva, na prijedlog direktora, donosi odluku o raspisivanju konkursa za prijem radnika,
  - i) na prijedlog direktora donosi odluku o raspisivanju konkursa/oglasa za prijem pripravnika i
  - j) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim pozitivnim pravnim propisima i ovim Pravilima.
- (5) Odluke školskog odbora su valjane ako za njih glasa većina od ukupnog broja članova.
- (6) Predsjednik i članovi školskog odbora odgovorni su za zakonitost rada školskog odbora.
- (7) Ministarstvo može poništiti, staviti van snage, odnosno obustaviti od izvršenja odluku Školskog odbora, ako je protivna zakonu, podzakonskim i provedbenim aktima i Pravilima škole i o tome obavijestiti u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, direktora i Školski odbor.
- (8) Direktor škole je obavezan odmah obavijestiti Ministarstvo o odluci Školskog odbora za koju smatra da je suprotna zakonu, odnosno koja može nanijeti materijalnu štetu Školi.
- (9) Sva pitanja koja se odnose na izbor i imenovanje, razrješenje, opće metode rada Školskog odbora i druga pitanja u vezi s istim, koja nisu regulisana ovim Pravilima, regulišu se odredbama Zakona i propisima nadležnih organa.

### Član 119. (Razrješenje članova Školskog odbora)

- (1) Status člana Školskog odbora prestaje donošenjem rješenja o razrješenju.
- (2) Mandat člana školskog odbora iz reda roditelja odnosno iz reda radnika Škole prestaje najkasnije

- u roku od 60 dana od dana prestanka statusa redovnog učenika čiji je on roditelj, odnosno prestanka statusa radnika u Školi.
- (3) Odmah nakon nastupanja okolnosti iz stava (2) ovog člana Škola obavezna je obavijestiti Ministarstvo s ciljem raspisivanja konkursa za popunu te pozicije.
- (4) Predsjednik i član Školskog odbora će biti razriješen i prije isteka mandata u slučajevima:
- kada se utvrdi da ne ispunjava obaveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i pravilima Škole,
  - kada se utvrdi da ne postupi po nalogu inspekcije i resornog Ministarstva.,
  - ako ne izvrši imenovanje direktora u skladu sa zakonom,
  - u slučajevima utvrđenim zakonom, pravilnikom u vezi sa izborom, nadležnostima i radom školskih odbora i ovim Pravilima.
- (5) Ministarstvo, u skladu sa zakonskim propisima, pokreće postupak razrješenja člana Školskog odbora kada nastupe okolnosti iz stava (4) ovog člana i postupak imenovanja vršilaca dužnosti članova Školskog odbora.
- (6) Odluku o razrješenju Školskog odbora donosi Vlada, te u skladu sa zakonom imenuje vršioce dužnosti u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga.
- (7) U slučaju da se strukture Ministarstvu ne dostave, u roku od 15 dana, prijedloge vršilaca dužnosti članova Školskog odbora, Vlada će na prijedlog Ministarstva imanovati privremeno tijelo koje će upravljati Školom u ime Školskog odbora, s ciljem sprečavanja blokade rada Školskog odbora. Imenovano tijelo ima mandat da obavlja povjerenu dužnost dok se ne imenuje Školski odbor u skladu sa zakonom.
- (8) U slučaju razrješenja člana Školskog odbora, odnosno razrješenju Školskog odbora iz stava (1) i (4) ovog člana, mandat novom članu, odnosno Školskom odboru traje do isteka mandata razriješenog člana, odnosno razriješenog Školskog odbora.
- (9) Članovi Školskog odbora koji su razriješeni u slučajevima utvrđenim u stavu (4) ovog člana ne mogu biti imenovani u rukovodne i upravljačke strukture odgojno-obrazovnih ustanova Kantona Sarajevo.

## POGLAVLJE II – RUKOVOĐENJE

### Član 120. (Direktor Škole)

- (1) Organ rukovođenja u Školi je direktor.
- (2) Direktor u okviru ovlaštenja određenih Zakonom, Pravilima Škole i drugim propisima, u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, rukovodi odgojno-obrazovnim radom i samostalan je u donošenju odluka iz svog djelokruga.
- (3) Za poslovanje i zakonitost rada Škole, direktor je odgovoran Školskom odboru i Osnivaču.
- (4) Za direktora Škole može biti imenovano lice koje, osim općih uvjeta, ispunjava i slijedeće uvjete :
- da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa, psihologa škole,
  - da ima najmanje osam godina radnog staža, a od toga najmanje pet godina radnog staža na poslovima nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa, psihologa školeili na rukovodnim poslovima u školi (poslovi direktora ili pomoćnika direktora/voditelja dijela nastavnog procesa)

- c) da ima najmanje visoku stručnu spremu – VII stepen ili najmanje završen I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa sa 240 ECTS bodova,
  - d) da ima najmanje stručno zvanje mentora,
  - e) da posjeduje licencu/certifikat za obavljanje poslova direktora koju izdaje Institut,
  - f) i druge posebne uvjete propisane *Pravilnikom u vezi sa licenciranjem, izborom, razrješenjem, suspenzijom, nadležnostima, radom, pravima i obavezama direktora škole kao javne ustanove*, koji donosi Ministar, na prijedloga Instituta.
- (5) Uslov iz stava (4) tačka e) ovog člana primjenjivat će se po donošenju propisa iz stava (4) tačka f) ovog člana.
- (6) Do donošenja pravilnika iz stava (4) tačka f) ovog člana, na pitanja u vezi sa licenciranjem, izborom, razrješenjem, nadležnostima, radom, pravima i obavezama direktora škole kao javne ustanove, primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona, podzakonskih akata i odgovarajućih kolektivnih ugovora, kojima se uređuju navedena pitanja koja nisu utvrđena zakonom.

**Član 121.**  
**(Imenovanje direktora)**

- (1) Direktora Škole bira i imenuje Školski odbor, na osnovu objavljenog javnog konkursa, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.
- (2) Školski odbor donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora najmanje tri mjeseca prije isteka mandata direktora, odnosno najmanje tri mjeseca prije završetka nastavne godine, ukoliko mandat direktora ističe u periodu juli-oktobar tekuće kalendarske godine.
- (3) Objavljivanje i sadržaj javnog konkursa se provodi u skladu sa važećim Pravilnikom o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola koji donosi Ministar.
- (4) Za direktora škole ne može ponovo biti imenovano lice koje je u ovoj školi birano četiri puta na poziciju direktora ili pomoćnika direktora/voditelja dijela nastavnog procesa.
- (5) Za direktora ne može biti imenovano lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kao ni lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.
- (6) Za direktora ne može biti imenovano lice za koje se u zakonskoj proceduri utvrdi da je alkoholičar, ovisnik o narkoticima, ili da boluje od duševne bolesti, te lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više.

**Član 122.**  
**(Poslovi direktora)**

- (1) Direktor Škole:
- a) odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
  - b) izvršava odluke Školskog odbora i Nastavničkog vijeća,
  - c) predlaže finansijski plan Škole,
  - d) odlučuje o utrošku vlastitih sredstava Škole u okviru svojih ovlaštenja,

- e) organizuje i usklađuje proces rada Školi,
  - f) predlaže godišnji program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unapređenje u sklopu Godišnjeg programa rada uz mišljenje Nastavničkog vijeća,
  - g) zaključuje ugovor o radu, odnosno donosi rješenje o prestanku ugovora o radu radnicima i druga rješenja koja se tiču radno-pravnog statusa radnika,
  - h) utvrđuje raspored časova i utvrđuje raspored nastavnika i radnika na određene poslove i zadatke u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta Škole i Kolektivnim ugovorom,
  - i) utvrđuje kadrovske potrebe i tehnološki višak sa predsjednikom sindikalne organizacije,
  - j) predlaže Školskom odboru raspisivanje konkursa za prijem radnika i pripravnika,
  - k) podnosi Izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima Školskom odboru, nadležnom Ministarstvu, Institutu, nadležnom organu Grada, na kraju I polugodišta i školske godine,
  - l) podnosi finansijski izvještaj Školskom odboru i Osnivaču,
  - m) priprema, saziva i rukovodi sjednicama Nastavničkog vijeća i prati rad stručnih organa,
  - n) odobrava plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa Pravilnikom i Kolektivnim ugovorom,
  - o) odobrava odsustvo učenika do pet radnih dana,
  - p) odlučuje o rasporedu radnog vremena, preraspodjeli radnog vremena i prekovremenom radu u skladu sa Zakonom o radu FBiH i Kolektivnim ugovorom,
  - q) potpisuje svjedodžbe, diplome i druga akta,
  - r) izriče odgojno-disciplinsku mjeru – ukor direktora,
  - s) izriče mjere radnicima u skladu s Pravilima i Kolektivnim ugovorom,
  - t) rješava po žalbama i prigovorima na rad nastavnika, stručnih saradnika i drugih radnika,
  - z) daje zvanične podatke o radu Škole,
  - aa) odgovoran je za izvršenje naloga Ministarstva, Inspekcije i Instituta,
  - bb) odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i drugih mjera iz oblasti sigurnosti rada Škole,
  - cc) izdaje nalog zaposlenim za izvršenje poslova po nalogu,
  - dd) utvrđuje preliminarnu rang-listu učenika primljenih u prvi razred,
  - ee) potpisuje prijave za upis redovnih učenika od drugog do završnog razreda,
  - ff) vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i podzakonskim aktima nadležnog Ministarstva.
- (2) Direktor je obavezan ovlastiti lice za obavljanje poslova direktora u slučaju njegovog odsustva, a ako nije u mogućnosti, Školski odbor donosi odluku o ovlašćenju.
- (3) Direktor ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Školskog odbora bez prava odlučivanja.
- (4) Direktor je dužan obavijestiti Ministarstvo o nezakonitim aktima Školskog odbora.

**Član 123.**  
**(Mandat direktora)**

- (1) Direktor Škole se imenuje na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora, uz ograničenje od najviše dva uzastopna mandata u istoj školi.
- (2) Radniku Škole koji se imenuje za direktora Škole, prava i obaveze iz radnog odnosa, koji podrazumijevaju prethodno radno mjesto, miruju najduže do kraja drugog uzastopnog mandata. Postupak mirovanja prava i obaveza se pokreće na lični zahtjev koji se podnosi Školskom odboru u

roku od 30 (trideset) dana od dana imenovanja. Period mirovanja ugovora o radu ubraja se u neprekinuto trajanje radnog odnosa.

- (3) U slučaju prestanka mandata direktora razrješenjem prije isteka mandata zbog nesavjesnog ili nestručnog obavljanja poslova direktora, razriješeni direktor gubi pravo na mirovanje prava i obaveza iz stava (2) ovog člana, kao i pravo na zbrinjavanje radnika koji su ostali bez radnih zadataka.

**Član 124.**  
**(Prestanak mandata)**

- (4) Mandat direktora prestaje:

- a) istekom mandata,
- b) na lični zahtjev,
- c) sticanjem nekog od uslova za prestanak radnog odnosa zbog odlaska u penziju,
- d) razrješenjem prije isteka mandata uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo,
- e) u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom, podzakonskim aktima i Pravilima Škole, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

- (5) Odluku o prestanku mandata direktora donosi Školski odbor.

**Član 125.**  
**(Razrješenje direktora)**

- (1) Školski odbor provodi proceduru razrješenja direktora prije isteka mandata ako:

- a) se utvrdi da ne izvršava obaveze iz zakona,
- b) se utvrdi u zakonom propisanom postupku, a na osnovu relevantne medicinske dokumentacije da boluje od zarazne ili duševne bolesti, da je alkoholičar, ovisnik o opijatima.
- c) je izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,
- d) se utvrdi da je Škola odnosno direktor odgovoran za teži prekršaj,
- e) ako se utvrde smetnje u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo,
- f) zbog dokazanog kršenja zakona ili profesionalne nekompetentnosti,
- g) se utvrdi da Škola ne ostvaruje važeći nastavni plan i program ili ga ostvaruje s utvrđenim, odnosno neotklonjenim nedostacima i nepravilnostima,
- h) direktor ne postupi po nalogu, odnosno mjeri suda, Ministarstva ili inspektora za oticanje utvrđenih nepravilnosti odnosno nedostataka,
- i) Školski odbor u skladu sa zakonom o ustanovama utvrdi da nesavjesno i nestručno obavlja poslove direktora,
- j) postupajući suprotno zakonu i poslovniku, onemoguće rad organa i tijela Škole,
- k) fizički kažnjava, omalovažava i vrijedi ličnost učenika, radnika i roditelja, ili neprimjerenim ponašanjem narušava ugled Škole, ugled prosvjetnog radnika i društva u

cjelini, a što se preciznije uređuje kućnim redom sa etičkim kodeksom.

- I) ne organizuje ocjenjivanje rada radnika svake dvije godine i
  - m) drugim slučajevima u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
- (2) Direktor Škole, za kojeg se utvrde zdravstvene anomalije iz stava (2) ovog člana, odmah po utvrđivanju datih činjenica bit će udaljen iz procesa rada i upućen na lječenje.
- (3) U slučaju osnovane sumnje da je direktoru Škole psihofizičko zdravlje narušeno u tolikoj mjeri da isto bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, Nastavničko vijeće Škole će, Školskom odboru uputiti obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o upućivanju Direktora na ocjenu radne sposobnosti.
- (4) Ako Školski odbor utvrdi da je prijedlog Nastavničkog vijeća opravdan, donijet će odluku o upućivanju Direktora na ocjenu radne sposobnosti.
- (5) Ako Direktor odbije izvršiti odluku iz stava (4) ovog člana, otkazat će mu se ugovor o radu zbog nedoličnog ponašanja i kršenja obaveza iz radnog odnosa.
- (6) Pisanu inicijativu za razrješenje dužnosti direktora može pokrenuti Školski odbor, Vlada putem nadležnog Ministarstva, Nastavničko vijeće većinom članova, radnici putem sindikalnog povjerenika i Vijeće roditelja putem člana Školskog odbora-predstavnika roditelja učenika.
- (7) Školski odbor dužan je u roku od 7 (sedam) dana razmotriti pisanu inicijativu za razrješenje direktora, utvrditi da li su ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi za razrješenje, te ukoliko postoje, donijeti odluku o razrješenju direktora i odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora i o provedenoj proceduri pismeno obavijestiti predlagачa i resorno Ministarstvo.

### Član 126.

#### (Imenovanje vršioca dužnosti direktora)

- (1) Ukoliko direktor nije imenovan, odnosno ukoliko je razriješen prije isteka mandata, Školski odbor će iz reda nastavnika ili stručnih saradnika Škole odmah imenovati vršioca dužnosti direktora, na period koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana imenovanja i u roku od 30 dana od dana imenovanja vršioca dužnosti raspisati javni konkurs za izbor i imenovanje direktora.
- (2) Ako Školski odbor ne imenuje vršioca dužnosti direktora, Ministarstvo će posebnim aktom ovlastiti nastavnika ili stručnog saradnika Škole, da obavlja poslove iz nadležnosti direktora.
- (3) Vršiocu dužnosti pripadaju sva prava i obaveze direktora škole.
- (4) Vršiocu dužnosti direktora miruju prava i obaveze iz radnog odnosa na period u kojem obavlja poslove vršioca dužnosti direktora i bez podnošenja zahtjeva za mirovanje prava.

### Član 127.

#### (Suspenzija direktora)

- (1) U slučaju kada je protiv direktora potvrđena optužnica za krivično djelo za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, Školski odbor je obavezan obavijestiti Osnivača radi donošenja odluke o suspenziji do okončanja krivičnog postupka, odnosno isteka mandata.
- (2) U situacijama kada se pokrene procedura utvrđivanja odgovornosti direktora u skladu sa Zakonom, Školski odbor može suspendovati direktora do pokretanja procedure razrješenja, a najduže šest mjeseci.

- (3) Direktor koji je suspendovan od strane Školskog odbora ima pravo žalbe na odluku o suspenziji koja se podnosi resornom Ministarstvu.
- (4) Za vrijeme trajanja suspenzije direktor ostvaruje prava u skladu sa Zakonom.

### Član 128.

#### (Imenovanje, mandat, razrješenje i poslovi pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa)

- (1) Škola u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje može imati pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa.
- (2) Za pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa može biti imenovano lice koje u pogledu stručne spreme, pored općih uslova ispunjava i lice koje, osim općih uslova, ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga ili pedagog-psihologa ili psihologa škole, ima najmanje 8 godina radnog staža, a od toga najmanje 5 godina na poslovima nastavnika ili pedagoga ili pedagog-psihologa ili psihologa ili na rukovodnim poslovima u školi direktora ili pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa, te ima najmanje VII stepen stručne spreme ili najmanje završen I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa sa 240 ECTS bodova i ima najmanje stručno zvanje mentora, da posjeduje licencu/certifikat za obavljanje poslova direktora koju izdaje Institut i druge posebne uvjete propisane *Pravilnikom u vezi sa licenciranjem, izborom, razrješenjem, suspenzijom, nadležnostima, radom, pravima i obavezama direktora škole kao javne ustanove*, koji donosi Ministar, na prijedloga Instituta.
- (3) Za pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa ne može biti imenovano lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kao ni lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.
- (4) Za pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa ne može biti imenovano lice za koje se utvrdi da je alkoholičar, ovisnik o narkoticima ili da boluje od duševne bolesti, te lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više.
- (5) Pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa imenuje Školski odbor na prijedlog direktora Škole, nakon provedene procedure, koja prvo podrazumijeva interno oglašavanje u Školi, a ukoliko se ne izvrši izbor, Škola objavljuje javni konkurs.
- (6) Mandat pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa traje koliko i mandat direktora Škole, uz obavezu potvrđivanja mandata ili provođenja procedure iz stava (5) ovog člana za svaki naredni mandat direktora i uz ograničenje od najviše dva uzastopna mandata u istoj Školi.
- (7) Školski odbor može razriješiti pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa i prije isteka vremena na koje je imenovan, ako se izmjene uslovi predviđeni Zakonom, na lični zahtjev i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
- (8) Školski odbor razriješit će pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa na zahtjev direktora u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative za razrješenje.

(9) Pomoćnik direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa, obavlja poslove utvrđene Zakonom, Pedagoškim standardima i normativima i Pravilnikomoradu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

### **POGLAVLJE III – NASTAVNIČKO VIJEĆE**

#### **Član 129. (Nastavničko vijeće)**

- (1) Nastavničko vijeće je stručni organ škole koga čine direktor, pomoćnik direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa, nastavnici i stručni saradnici škole.
- (2) Nastavničkim vijećem predsjedava direktor, a u njegovom odsustvu pomoćnik direktora/voditelj dijela nastavnog procesa, pedagog škole ili član nastavničkog vijeća kojeg ovlasti direktor škole.

#### **Član 130. (Nadležnosti Nastavničkog vijeća)**

Nastavničko vijeće obavlja sljedeće poslove:

- a) utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada i izvještaj o radu,
- b) donosi odluke o organizaciji odgojno-obrazovnog rada,
- c) prati ostvarivanje i realizaciju nastavnog plana i programa i preduzima mјere za njegovo izvršavanje i o tome podnosi izvještaj Školskom odboru,
- d) razmatra realizaciju nastavnog plana i programa s posebnim osvrtom na postignuća učenika kao i na kontinuitet ocjenjivanja učenika,
- e) usvaja IEP, IPP i ITP, i druge posebne programe u skladu sa Zakonom,
- f) na prijedlog odjeljenskog vijeća utvrđuje potrebu uvođenja posebnog oblika nastave (dopunska, instruktivna, konsultativna, dodatna i sl.),
- g) razmatra zahtjeve za preusmjeravanje učenika u školi i prelazak učenika iz druge škole u ovu školu,
- h) odlučuje o žalbama i prigovorima na zaključne ocjene,
- i) odlučuje o zahtjevima učenika,
- j) utvrđuje obim i raspored instruktivno-konsultativne nastave za vanredne učenike, učenike koji prelaze iz drugog obrazovnog sistema, polažu razlike predmeta ili su opravdano propustili redovnu nastavu,
- k) utvrđuje prijedlog programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, program rada stručnih organa i komisija i razmatra realizaciju istih,
- l) vrši raspored učenika u odjeljenja,
- m) na prijedlog direktora donosi odluku o izboru razrednika i predsjednika stručnih aktiva,
- n) analizira uspjeh učenika i rad odjeljenskih vijeća,
- o) analizira rad nastavnika i stručnih saradnika,
- p) imenuje komisije za polaganje ispita,
- r) razmatra izvještaj o polaganju ispita,
- s) razmatra izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru,
- t) odobrava učeniku škole završavanje dva razreda u toku jedne školske godine,

- u) stara se o profesionalnom usmjeravanju učenika,
- v) razmatra odgojno-disciplinske mjere i donosi odgovarajuće odluke,
- z) preporučuje nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature,
- aa) procjenjuje opravdanost razloga nepohađanja nastave,
- bb) donosi odluku o dodjeli specijalnog statusa učenika,
- cc) utvrđuje prijedlog posebnih programa za nadarene učenike i učenike povratnike iz inostranstva i
- dd) vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i normativnim aktima Ministarstva i škole.

## POGLAVLJE IV – ODJELJENSKO VIJEĆE

### Član 131. (Odjeljensko vijeće)

- (1) Odjeljensko vijeće je stručni organ škole koga čine razrednik, nastavnici koji realiziraju nastavu u tom odjeljenju, asistent u nastavi u tom odjeljenju i koordinator praktične nastave.
- (2) Sjednicu odjeljenskog vijeća zakazuje razrednik, a o terminu održavanja sjednice obavještava direktora i pedagoga škole.
- (3) Sjednicom predsjedava razrednik.
- (4) U slučaju spriječenosti razrednika da zakaže sjednicu ili kada razrednik ne zakaže sjednicu na zahtjev direktora, sjednicu zakazuje i istom predsjedava direktor škole ili član nastavničkog vijeća kojeg odredi direktor.
- (5) Sjednici odjeljenskog vijeća može prisustovati direktor, pomoćnik direktora ili voditelj dijela nastavnog procesa, stručni saradnici, članovi školskog tima za inkviziciju, članovi mobilnog stručnog tima.

### Član 132. (Nadležnosti odjeljenskog vijeća)

Odjeljensko vijeće obavlja slijedeće poslove:

- a) analizira uspjeh učenika i rad nastavnika u odjeljenju,
- b) prati razvoj učenika i na osnovu toga predlaže izbor programa primjerenih sposobnostima učenika,
- c) odlučuje o programima za nadarene učenike, za učenike sa teškoćama i o oblicima nastave koji će se primjenjivati u odjeljenjima u cijelini ili za pojedine grupe učenika ili učenika pojedinačno,
- d) usklađuje rad nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu,
- e) utvrđuje zaključne ocjene i opći uspjeh učenika u učenju i vladanju, dodjeljuje i predlaže dodjeljivanje priznanja, pohvala i nagrada, izriče i drugim organima predlaže odgojno-disciplinske mjere prema učenicima i
- f) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i normativnim aktima Ministarstva i škole.

## **POGLAVLJE V – STRUČNI AKTIV ŠKOLE**

### **Član 133. (Stručni aktiv škole)**

- (1) Stručni aktiv škole obrazuju nastavnici istog nastavnog predmeta ili dva i više srodnih predmeta, odnosno nastavnici određenih nastavnih oblasti.
- (2) Stručnim aktivom koordinira predsjednik stručnog aktiva.
- (3) U slučaju spriječenosti predsjednika da zakaže sjednicu ili to ne učini na zahtjev direktora sjednicu zakazuje i njom predsjedava direktor škole ili član stručnog aktiva kojeg odredi direktor.

### **Član 134. (Nadležnosti stručnog aktiva škole)**

Stručni aktiv obavlja sljedeće poslove:

- a) prati realizaciju nastavnog plana i programa i predlaže mјere za njegovo unapređenje,
- b) usaglašava kriterije ocjenjivanja,
- c) predlaže izmjene nastavnog plana i programa u skladu s tehnološkim razvojem i dostignućima u toj oblasti,
- d) predlaže direktoru podjelu predmeta i časova na nastavnike,
- e) učestvuje u izradi i izboru programa stručnog usavršavanja nastavnika i
- f) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i normativnim aktima Ministarstva i ovim Pravilima.

## **POGLAVLJE VI - ORGANIZOVANJE UČENIKA I RODITELJA**

### **Član 135. (Vijeće učenika)**

- (1) Vijeće učenika Škole bira se svake godine i čine ga predstavnici odjeljenjskih zajednica.
- (2) Učenici u Školi mogu formirati i udruženje učenika pojedinih razreda.
- (3) Vijeće učenika bira predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara većinom glasova članova vijeća.
- (4) Vijeće učenika učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:
  - a) odvijanjem nastavnog procesa,
  - b) organiziranjem vannastavnih aktivnosti,
  - c) organiziranjem izleta i ekskurzija,
  - d) učešćem učenika u saradnji škole sa društvenom zajednicom,
  - e) organiziranjem pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama,
  - f) predlaganjem mјera za pomoć učenicima u ispunjenju školskih i drugih obaveza,
  - g) poticanjem i njegovanjem dijaloga i tolerancije među učenicima s obzirom na nacionalnu, rasnu i vjersku različitost,
  - h) izradom i prezentacijom projekata,
  - i) sudjelovanjem u poboljšanju školske discipline i provođenjem mјera,
  - j) edukacijom iz područja ljudskih prava i prava djeteta,
  - k) finansiranjem i samofinansiranjem iz različitih izvora prihoda,

- l) prevencijom maloljetničke delinkvencije i
  - m) drugim aktivnostima utvrđenim općim aktima Škole.
- (5) Predsjednik vijeća učenika ili član kojeg on odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa i organa upravljanja na kojima se raspravlja o pitanjima značajnim za učenike, bez prava na odlučivanje.
- (6) Način rada vijeća učenika regulira se poslovnikom koji donosi vijeće učenika uz saglasnost direktora, koji je obavezan učenicima pružiti stručnu pomoć pri formiranju vijeća učenika.
- (7) Broj članova, način i procedura osnivanja i rada vijeća učenika utvrđuje se općim aktom Škole.

**Član 136.**  
**(Vijeće roditelja)**

- (1) Vijeće roditelja učenika bira se svake školske godine i čini ga po jedan roditelj iz svakog odjeljenja Škole.
- (2) Vijeće roditelja bira predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova na prvoj sjednici koju saziva direktor Škole.
- (3) Predsjednik Vijeća roditelja ili član kojeg on odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa i organa upravljanja.
- (4) Vijeće roditelja ima pravo da svoje prijedloge, pitanja i stavove upućuje Školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima Škole.
- (5) Vijeće roditelja donosi poslovnik o svom radu.

**Član 137.**  
**(Rad Vijeća roditelja)**

- (1) Vijeće roditelja:
  - a) promoviše interese učenika i Škole,
  - b) predstavlja stavove roditelja učenika Školskom odboru,
  - c) podstiče angažman roditelja u radu Škole,
  - d) informiše Školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad Škole,
  - e) učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče unapređenje odgojno-obrazovnog rada u Školi ,
  - f) pruža pomoć i podršku u poboljšanju uvjeta rada škole,
  - g) bira predstavnika roditelja u Školski odbor,
  - h) predlaže predstavnika roditelja za člana Vijeće roditelja srednjih škola Kantona Sarajevo,
  - i) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i aktima Ministarstva i Škole.

**Član 138.**  
**(Vijeće roditelja srednjih škola Kantona Sarajevo)**

- (1) Na nivou Kantona može se formirati Vijeće roditelja.
- (2) Vijeće roditelja iz stava (1) ovog člana čini po jedan predstavnik roditelja iz svake srednje škole Kantona, kojeg predlaže Vijeće roditelja Škole.

- (3) Vijeće roditelja učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:
- a) unapređivanjem uvjeta rada škola,
  - b) povezivanjem škola s ostalim institucijama i ustanovama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima,
  - c) učešćem u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školama.
  - d) razvijanjem komunikacija i odnosa između učenika, nastavnika i roditelja i
  - e) drugim poslovima utvrđenim relevantnim aktima.

**Član 139.**  
**(Prava i obaveze roditelja)**

- (1) Prava i obaveze koje proističu iz uloge roditelja ostvaruju se u skladu sa Zakonom i ostalim propisima.
- (2) Pravo i obaveza roditelja je redovno i blagovremeno informiranje, konsultiranje i praćenje odgojno-obrazovnih postignuća i dobrobiti učenika kroz saradnju sa školom.
- (3) Roditelji imaju pravo birati predstavnike i biti birani u školskim organima i tijelima u skladu sa Zakonom.
- (4) Roditelj je dužan upisati dijete u školu u skladu sa Zakonom, te se brinuti o njegovom redovnom pohađanju svih oblika odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen.
- (5) Roditelj je obavezan učestvovati u stvaranju poticajnog ambijenta za odgoj i obrazovanje djeteta.
- (6) Roditelj učenika dužan je brinuti se da učenik redovno izvršava obaveze iz odgojno-obrazovnog procesa, poštije Pravila škole, te u primjerenom roku obavještava o razlogu izostanka učenika s nastave.
- (7) Ako roditelj zanemaruje svoje obaveze škola je dužna roditelju uputiti pisani poziv za razgovor s razrednikom i stručnim saradnicima.
- (8) Ako roditelj učestalo zanemaruje obaveze iz ovog člana, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo i nadležnu ustanovu socijalne zaštite.
- (9) Roditelji učenika škole čije je prebivalište ili boravište izvan Kantona imaju pravo ovlastiti, izjavom ovjerenom kod nadležnog općinskog organa, drugo lice da umjesto njega prisustvuje roditeljskim sastancima, odnosno informacijama.

**X – SARADNJA ŠKOLE S RODITELJIMA**

**Član 140.**  
**(Saradnja Škole s roditeljima)**

U Školi se ostvaruje saradnja s roditeljima učenika kao sastavni dio odgojno-obrazovne djelatnosti, a s ciljem postizanja boljih rezultata u radu učenika odnosno Škole kao javne ustanove.

**141.**  
**(Oblici ostvarivanja saradnje)**

Saradnja s roditeljima se ostvaruje kroz sljedeće oblike:

- a) putem redovnih informativnih sastanaka koje organizuju razrednici,
- b) preko kontakata roditelja s predmetnim nastavnikom, pedagogom, socijalnim radnikom direktorom, pomoćnikom direktora i sekretarom škole,

- c) putem roditeljskih sastanaka koje organizira razrednik i preko zajedničkih općih roditeljskih sastanaka koje organizira direktor ukoliko to procijeni potrebnim,
- d) preko učešća predstavnika roditelja u radu Vijeća roditelja i Školskog odbora,
- e) i na druge pogodne načine.

**Član 142.**

**(Pružanje informacija roditeljima)**

Radnici u Školi, u okviru svog djelokruga rada i svojih ovlaštenja, dužni su pružati potrebne informacije roditeljima, posebno one koje se odnose na rezultate u učenju i ostvarivanju učeničkih prava i dužnosti u Školi.

**Član 143.**

**(Ponašanje radnika)**

U kontaktima s roditeljima radnici Škole su dužni ponašati se korektno, poštujući njihovu ličnost i svoj ugled, te ugled Škole.

**XI - DRUŠTVENA I KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE**

**Član 144.**

**(Povezanost Škole sa lokalnom zajednicom)**

- (1) Škola ostvaruje neposrednu povezanost sa lokalnom zajednicom putem kulturnih, javnih i sportskih aktivnosti.
- (2) Društvena i kulturna djelatnost se ostvaruje prezentacijom radova učenika široj društvenoj zajednici, saradnjom s roditeljima, bivšim učenicima Škole, drugim odgojnim – obrazovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu i na druge pogodne načine.

**Član 145.**

**(Društvena i kulturna djelatnost Škole)**

- (1) Društvena i kulturna djelatnost Škole je sastavni dio Godišnjeg programa rada.
- (2) Ona ima za cilj da upotpuni odgojni uticaj Škole na učenike, kao i da doprinese kulturnom razvoju učenika.

**XII - SINDIKAT ŠKOLE**

**Član 146.**

**(Organizovanje Sindikata u Školi)**

- (1) U Školi se može organizirati sindikat.
- (2) Škola je dužna omogućiti rad i djelovanje sindikata u skladu sa propisima kojima se reguliraju radni odnosi.

- (3) Odnosi između sindikata Škole i poslodavca, reguliraju se zakonom, kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja i drugim propisima relevantnim za ovu oblast.

### XIII - FINANSIRANJE RADA ŠKOLE

#### Član 147. (Sredstva za finansiranje rada Škole)

Sredstva za finansiranje rada Škole obezbeđuju se iz Budžeta Kantona Sarajevo na osnovu Kriterija finansiranja koje donosi Vlada Kantona Sarajevo, po procedurama propisanim Zakonom o budžetu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo. Osnov za sticanje sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo je Godišnji program rada sa elementima finansijskih potreba.

#### Član 148. (Sticanje vlastitih prihoda)

Pored sredstava koja osigurava osnivač, Škola može sticati vlastite prihode u skladu sa Pravilnikom o vlastitim prihodima Škole, na koji je dala saglasnosti Vlada Kantona Sarajevo,

### XIV - NADZOR

#### Član 149. (Nadzor nad zakonitošću rada, stručni i inspekcijski nadzor)

- (1) Nadzor u smislu ovog zakona podrazumijeva: nadzor nad zakonitošću rada škola, stručni nadzor i inspekcijski nadzor.
- (2) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata škole iz stava (1) ovog člana vrši Ministarstvo neposredno ili putem Instituta, te preduzima mjere za koje je ovlašteno zakonom.
- (3) Stručni nadzor iz stava (1) ovog člana vrši Institut.
- (4) Inspekcijski nadzor iz stava (1) ovog člana nad provođenjem ovog zakona, podzakonskih i općih akata iz oblasti odgoja i obrazovanja i s tim u vezi preduzimanje odgovarajućih mjera vrše inspektorji u skladu s zakonom.
- (5) Direktor škole je obavezan da u svim segmentima omogući nesmetano obavljanje nadzora od strane Ministarstva, Instituta i organa inspekcije.
- (6) Bliži propis o nadzoru nad zakonitošću rada škole i stručnom nadzoru donosi Ministarstvo, na prijedlog Instituta.

## **XV - OPĆA AKTA I NAČIN NJIHOVOG DONOŠENJA**

### **Član 150.** **(Opći pravni akti)**

Pored Pravila kao osnovnog općeg akta Škole, u Školi se donose:

- a) Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima,
- a) Pravilnik o kućnom redu,
- b) Poslovnik o radu Školskog odbora,
- c) Poslovnik o radu stručnih organa,
- d) pravilnici o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti na radu, postupanju u kriznim situacijama,
- a) i drugi opći akti predviđeni Zakonom.

### **Član 151.** **(Donošenje Pravila i drugih općih akata Škole)**

- (1) Pravila Škole donosi Školski odbor nakon provedene javne rasprave i dostavlja ih nadležnom Ministarstvu na saglasnost nakon čega stupaju na snagu.
- (2) Druga opća akta Škole donosi Školski odbor, na prijedlog određenih struktura i uz konsultacije sa određenim strukturama.

### **Član 152.** **(Pravilnik o kućnom redu)**

- (1) Škola ima Pravilnik o kućnom redu koji je obavezan za sva lica koja se nalaze u školskoj zgradi, dvorištu i drugim prostorima koja Škola koristi.
- (2) Pravilnikom o kućnom redu uređuju se: pravila i obaveze ponašanja u školi, unutrašnjem i vanjskom prostoru, radno vrijeme Škole, otvaranje i zatvaranje školske zgrade i drugih prostorija, dolazak i boravak učenika, radnika, roditelja i drugih lica u Školi, korištenje kabineta i ostalih prostorija, upotreba i korištenje opreme i nastavnih sredstava, trajanje nastavnih sati, trajanje odmora, dužnosti dežurnih nastavnika, radnika zaduženih za sigurnost, kodeks odijevanja učenika i lična imovina, dežurstvo učenika, ponašanje učenika i radnika, saradnja sa roditeljima i ostala pitanja.
- (3) Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća i uz konsultacije sa sindikatom Škole, a nakon provedene rasprave na Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

### **Član 153.** **(Inicijativa za donošenje općih akata)**

- (1) Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora, Sindikalna organizacija, te Stručna tijela, Vijeće učenika i Vijeće roditelja prema prirodi akta.
- (2) Inicijativa se podnosi direktoru Škole.

**Član 154.**  
**(Izmjene i dopune općih pravnih akata Škole)**

- (1) Prijedlog za izmjene i dopune Pravila Škole podonosi se Školskom odboru u pismenoj formi sa obrazloženjem razloga za izmjene i dopune i naznakom pitanja koja treba urediti.
- (2) Školski odbor donosi Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Škole na način propisan za njihovo donošenje i dostavlja ih resornom Ministarstvu na davanje saglasnosti.
- (3) Izmjene i dopune općih akata donosi Školski odbor na način propisan za njihovo donošenje.

**Član 155.**  
**(Stupanje na snagu općih akata)**

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegovog stupanja na snagu.

**XVI - JAVNOST RADA ŠKOLE**

**Član 156.**  
**(Javnost rada Škole)**

- (1) Rad škole je javan.
- (2) Škola promoviše i razvija stalno i dinamično partnerstvo Škole, roditelja i lokalne zajednice u svim pitanjima od značaja za ostvarivanje funkcije Škole, interesa i potreba učenika, a naročito u borbi protiv zlostavljanja i zloupotrebe djece i mladih, borbi protiv droge, alkoholizma i drugih toksikomanija, pušenja i maloljetničkog prestupništva, te svih drugih pojava koje ugrožavaju zdravlje i život učenika.

**Član 157.**  
**(Obavještavanje javnosti)**

Škola je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti, a što se obezbjeđuje :

- a) zajedničkim planiranjem pojedinih oblika rada Škole sa Osnivačem, Ministarstvom i lokalnom zajednicom,
- b) konsultacijama sa učenicima i roditeljima o funkcionisanju i aktivnosti Škole, njene organizacije, načina rada i Pravilnika o kućnom redu,
- c) realizacijom roditeljskih sastanaka,
- d) učešćem predstavnika Osnivača i Ministarstva u Školskom odboru,
- e) ili drugim načinom koji će učiniti rad Škole dostupan javnosti.

### **Član 158.**

#### **(Način obavještavanja javnosti)**

- (1) Obavještavanje javnosti vrši se putem izvještaja, posebnih publikacija, usmenim putem, preko sredstava javnog informisanja, web stranice slično.
- (2) Odluke i zaključci organa Škole objavljuju se na oglasnoj ploči Škole, web stranice ili na drugi prikladan način.

### **Član 159.**

#### **(Ovlašteno lice za davanje obavještenja i informacija)**

- (1) Radi ostvarivanja načela javnosti rada Škole, na zahtjev sredstava informisanja daju se intervju i drugi oblici saradnje sa sredstvima javnog informisanja.
- (2) Direktor određuje šta se smatra poslovnom i profesionalnom tajnom koja se ne može objavljivati.
- (3) Obavještavanje i podatke o radu Škole sredstvima javnog informisanja daje direktor ili lice koje on ovlasti.

### **Član 160.**

#### **(Pristup informacijama)**

Svako fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Škole, a tim se podrazumijeva svaka činjenica, mišljenje, podatak ili bilo koji drugi sadržaj koji je u posjedu Škole, bez obzira da li je Škola sačinila ili pribavila tu informaciju za svoje potrebe ili za potrebe javnog organa ili pravnog lica.

### **Član 161.**

#### **(Izuzeće od saopštavanja informacije)**

Tražena informacija bit će izuzeta od saopštavanja u slučajevima:

- a) interesa odbrane i sigurnosti,
- b) zaštite postupka donošenja odluka u Školi, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka bilo da se radi o uposleniku ili drugom licu koje radi za i u ime škole, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije,
- c) ako se osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica,
- d) i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

### **Član 162.**

#### **(Zahtjev za pristup informacijama)**

- (1) Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pisanim oblicima direktoru, na jednom od službenih jezika Federacije i treba da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju informacije.
- (2) Nakon prijema zahtjeva iz prethodnog stava, direktor poduzima sve potrebne radnje da pribavi traženu informaciju i razmatra sve činjenice i okolnosti od značaja za rješavanje zahtjeva.

- (3) U svakom konkretnom slučaju direktor je dužan da utvrdi da li postoje Zakonom o slobodi pristupa javnim informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeni izuzeci od saopćavanja javne informacije, te da li pored tih izuzetaka postoji javni interes da se ta informacija saopštiti.
- (4) Kada direktor odobri ili odbije pristup informaciji, donosi rješenje koje dostavlja podnositelju zahtjeva najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva.
- (5) Ako direktor odbije pristup informaciji, podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Školskom odboru u roku od osam dana od dana prijema rješenja i obratiti se ombudsmenu.

## XVII - POSLOVNA I DRUGA TAJNA

### Član 163. (Poslovna i druga tajna)

- (1) U cilju i interesu bezbjednosti i uspješnog rada i poslovanja Škole, s obzirom na djelatnost od posebnog društvenog interesa, te u interesu zaštite učenika, pojedini podaci, dokumenti, isprave, planovi i drugi podaci koji predstavljaju poslovnu i profesionalnu tajnu, mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona, ovim Pravilima ili drugim opštim aktima.
- (2) Profesionalnom tajnom smatraju se intimnosti iz ličnog i porodičnog života učenika, podaci iz molbi i zahtjeva ili priloga uz zahtjeve roditelja učenika i drugih građana, čije bi objavljivanje i saopštavanje moglo nanijeti moralnu i/ili materijalnu štetu učeniku, odnosno roditelju/ staratelju ili licu na koje ti podaci odnose.

### Član 164. (Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom)

Pored podataka koji se relevantnim propisima smatraju poslovnom tajnom, kao takvom se smatraju naročito i podaci:

- a) koje direktor proglaši poslovnom tajnom,
- b) sadržani u molbama, zahtjevima i prilozima građana i pravnih lica upućenih Školi,
- c) o elementima ponuda, do njihovog objavljivanja, u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova,
- d) o mjerama i način postupanja u vanrednim okolnostima,
- e) koje nadležna državna tijela proglaše povjerljivim podacima.

### Član 165. (Saopštavanje poslovne i druge tajne)

- (1) Poslovna i profesionalna tajna može se saopštiti trećem licu na način propisan zakonom, ovim Pravilima i općim aktom Škole.
- (2) Dokumente, isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu može drugim licima saopštavati direktor, odnosno lice koje on ovlasti.

**Član 166.**  
**(Način saopštavanja tajne radnika)**

- (1) Nastavnik ili stručni saradnik kao i drugi radnik u Školi može saopštiti drugom licu profesionalnu tajnu ako je to neophodno za korisnika, njegovu porodicu ili društvenu zajednicu.
- (2) Profesionalnu tajnu pod uslovima iz prethodnog stava može se saopštiti i direktoru.

**Član 167.**  
**(Korištenje podataka ili dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu)**

Korištenje podataka ili dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu dozvoljeno je samo u poslovnim prostorijama, licu kome su ti podaci ili dokumenti potrebni za obavljanje zadataka na njegovom radnom mjestu.

**Član 168.**  
**(Davanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu)**

- (1) Na zahtjev nadležnog organa radnik je dužan saopštiti poslovnu tajnu u skladu sa Zakonom i odredbama općih akata Škole.
- (2) Ne smatra se povredom radne obaveze davanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu:
  - a) saopštenje isprava i podataka licima, organima i organizacijama kojima se oni moraju saopštiti na osnovu Zakona i drugih propisa ili na osnovu ovlaštenja koja proizilaze iz funkcije koju ono vrše ili položaja na kome se nalaze,
  - b) saopštenje koje predstavlja prijavu krivičnog djela, privrednog prestupa ili prekršaja koji je učinjen ili ako tajnu saopšti organu koji vrši Inspeksijski ili Upravni nadzor nad radom Škole, a radi ostvarivanja svojih prava ili prava uposlenika Škole.

**Član 169.**  
**(Čuvanje poslovne tajne)**

- (1) Lice koje na sjednici Školskog odbora ili na sastanku/sjednici drugog organa Škole saopštava podatke, dužno je da upozori prisutne da se ti podaci smatraju poslovnom ili profesionalnom tajnom, a prisutni su dužni da to čuvaju kao poslovnu tajnu.
- (2) Radnik je dužan čuvati poslovnu tajnu i po prestanku radnog odnosa.

## **XVIII - ZAŠTITA OKOLINE I KORIŠTENJE PROSTORIJA ŠKOLE**

**Član 170.**  
**(Zaštita okoline)**

- (1) Radnici Škole imaju pravo i dužnost osigurati uslove za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
- (2) Zaštita čovjekove okoline podrazumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem području Škola djeluje.

**Član 171.**  
**(Odgovor učenika u pogledu čuvanja okoline)**

Škola će u izvođenju odgojno-obrazovnih programa posebnu pažnju posvetiti odgoju učenika u pogledu čuvanja i zaštite čovjekove okoline.

**Član 172.**  
**(Korištenje prostorija Škole)**

U Školi je zabranjeno korištenje školskih prostorija za stranačko organizovanje i djelovanje u takve svrhe i svi oblici reklamiranja i prodaje proizvoda koji nisu u skladu sa etikom, načelima i ciljevima obrazovno-odgojnog rada,

**XIX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 173.**  
**(Usklađivanje općih akata sa Pravilima)**

- (1) Škola je dužna svoju organizaciju i svoja opća akta uskladiti sa ovim Pravilima u roku od šest mjeseci od dana njihovog stupanja na snagu.
- (2) Do donošenja akata u smislu stava (1) ovoga člana, ostaju na snazi odredbe postojećih općih akata Škole, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Pravilima.

**Član 174.**  
**(Primjena općih propisa)**

- (1) Na pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilima primjenjivaće se opći propisi.
- (2) U slučaju donošenja novih propisa, sa kojima ne bi bile saglasne odredbe ovih Pravila, primjenjuju se ti propisi s tim da se odredbe ovih Pravila moraju uskladiti sa tim propisima u roku koji je njima određen.

**Član 175.**  
**(Prestanak važenja Pravila)**

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju da važe Pravila Škole broj: 01-1-6-836/18 od 12. 10. 2018.godine i Odluke o izmjeni i dopuni Pravila škole broj: 01-1-1129-01/20 od 11. 12. 2020. godine.

**Član 176.**  
**(Tumačenje Pravila i drugih opštih akata)**

Autentično tumačenje odredaba Pravila i drugih općih akata daje Školski odbor

**Član 177.**  
**(Stupanje na snagu Pravila)**

Ova Pravila stupaju na snagu danom davanja saglasnosti Ministra za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.



PREDSTAVNIČTVO  
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

.....  
Senada Đonko, dipl.ecc.

Broj: 01-1-6-241-01/25  
Sarajevo, 13.03.2025. godine

---

U skladu sa članom 20. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/24) saglasnost na ova Pravila dalo je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-07/01-02-1024-5/24 od 05.03.2025.godine.



PRDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

.....  
Senada Đonko, dipl.ecc.

## SADRŽAJ

I -	OSNOVNE ODREDBE .....	2
II-	PODACI O ŠKOLI I NJEN PRAVNI STATUS .....	7
III -	PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ŠKOLE .....	9
IV -	DJELATNOST ŠKOLE .....	9
V -	ODGOJNO - OBRAZOVNO RAD ŠKOLE .....	10
VI -	UČENICI .....	16
	POGLAVLJE I - STATUS UČENIKA .....	16
	POGLAVLJE II - UČENICI SA TEŠKOĆAMA I UČENICI SA INVALIDITETOM .....	20
	POGLAVLJE III - PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA .....	21
	POGLAVLJE IV - PRAĆENJE I VREDNOVANJE UČENIKA .....	24
	POGLAVLJE V - NAGRAĐIVANJE UČENIKA .....	27
	POGLAVLJE VI - ODGOJNO-DISCIPLINSKE MJERE .....	28
VII -	RADNICI ŠKOLE .....	34

VIII -	OCJENJIVANJE I NAPREDOVANJE RADNIKA .....	39
IX -	ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I STRUČNI ORGANI .....	44
	POGLAVLJE I - ŠKOLSKI ODBOR .....	44
	POGLAVLJE II - RUKOVOĐENJE .....	47
	POGLAVLJE III - NASTAVNIČKO VIJEĆE .....	53
	POGLAVLJE IV - ODJELJENSKO VIJEĆE .....	54
	POGLAVLJE V - STRUČNI AKTIV ŠKOLE .....	55
	POGLAVLJE VI - ORGANIZOVANJE UČENIKA I RODITELJA .....	55
X -	SARADNJA ŠKOLE S RODITELJIMA .....	57
XI -	DRUŠTVENA I KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE .....	58
XII -	SINDIKAT ŠKOLE .....	58
XIII -	FINANSIRANJE RADA ŠKOLE .....	59
XIV -	NADZOR .....	59
XV -	OPĆA AKTA I NAČIN NJIHOVOG DONOŠENJA .....	60
XVI -	JAVNOST RADA ŠKOLE .....	61
XVII -	POSLOVNA I DRUGA TAJNA .....	63
XVIII -	ZAŠTITA OKOLINE I KORIŠTENJE PROSTORIJA ŠKOLE .....	64
XIX -	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	65